

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
1 WITT WISEBRAM	ATLANTA, GA	24HRS	2457	Laps: 59 24:05:59.22	59	N/A	M	35	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:15:21.815	07:55	7.6mph	00:15:21.815
				3.88		00:14:16.138	07:21	8.2mph	00:29:37.953
				5.82		00:14:19.841	07:23	8.1mph	00:43:57.794
				7.76		00:14:30.372	07:28	8.0mph	00:58:28.166
				9.7		00:14:29.957	07:28	8.0mph	01:12:58.123
				11.64		00:18:13.745	09:23	6.4mph	01:31:11.868
				13.58		00:16:22.472	08:26	7.1mph	01:47:34.340
				15.52		00:17:00.529	08:46	6.8mph	02:04:34.869
				17.46		00:17:20.335	08:56	6.7mph	02:21:55.204
				19.4		00:16:08.305	08:19	7.2mph	02:38:03.509
				21.34		00:16:43.258	08:37	7.0mph	02:54:46.767
				23.28		00:19:01.878	09:48	6.1mph	03:13:48.645
				25.22		00:18:11.445	09:22	6.4mph	03:32:00.090
				27.16		00:19:52.475	10:14	5.9mph	03:51:52.565
				29.1		00:27:22.982	14:06	4.3mph	04:19:15.547
				31.04		00:25:06.175	12:56	4.6mph	04:44:21.722
				32.89		00:20:03.677	10:20	5.8mph	05:04:25.399
				34.92		00:19:31.454	10:03	6.0mph	05:23:56.853
				36.86		00:19:52.585	10:14	5.9mph	05:43:49.438
				38.8		00:22:01.645	11:21	5.3mph	06:05:51.083
				40.74		00:21:13.087	10:56	5.5mph	06:27:04.170
				42.68		00:27:35.687	14:13	4.2mph	06:54:39.857
				44.62		00:29:05.928	14:59	4.0mph	07:23:45.785
				46.56		00:26:39.363	13:44	4.4mph	07:50:25.148
				48.5		00:20:47.816	10:43	5.6mph	08:11:12.964
				50.44		00:18:26.801	09:30	6.3mph	08:29:39.765
				52.38		00:48:56.626	25:13	2.4mph	09:18:36.391
				54.32		00:24:18.527	12:31	4.8mph	09:42:54.918
				56.26		00:25:19.884	13:03	4.6mph	10:08:14.802
				58.2		00:24:10.460	12:27	4.8mph	10:32:25.262
				60.14		00:24:09.913	12:27	4.8mph	10:56:35.175
				62.08		00:26:57.270	13:53	4.3mph	11:23:32.445
				64.02		00:24:53.192	12:49	4.7mph	11:48:25.637
				65.96		00:25:13.119	12:59	4.6mph	12:13:38.756
				67.9		00:23:51.451	12:17	4.9mph	12:37:30.207
				69.84		00:28:08.281	14:30	4.1mph	13:05:38.488
				71.78		00:29:32.670	15:13	3.9mph	13:35:11.158
				73.72		00:24:23.823	12:34	4.8mph	13:59:34.981
				75.66		00:25:26.503	13:06	4.6mph	14:25:01.484
				77.6		00:26:34.290	13:41	4.4mph	14:51:35.774
				79.54		00:29:26.979	15:10	4.0mph	15:21:02.753
				81.48		00:25:42.664	13:15	4.5mph	15:46:45.417
				83.42		00:25:45.359	13:16	4.5mph	16:12:30.776
				85.36		00:27:20.794	14:05	4.3mph	16:39:51.570
				87.3		00:37:03.494	19:06	3.1mph	17:16:55.064
				89.24		00:25:35.410	13:11	4.5mph	17:42:30.474
				91.18		00:25:33.912	13:10	4.6mph	18:08:04.386
				93.12		00:29:17.910	15:06	4.0mph	18:37:22.296
				95.06		00:26:20.483	13:34	4.4mph	19:03:42.779
				97		00:29:08.987	15:01	4.0mph	19:32:51.766
				98.94		00:31:55.166	16:27	3.6mph	20:04:46.932
				100.88		00:31:17.359	16:07	3.7mph	20:36:04.291
				102.82		00:44:36.271	22:59	2.6mph	21:20:40.562
				104.76		00:29:08.384	15:01	4.0mph	21:49:48.946
				106.7		00:25:46.595	13:17	4.5mph	22:15:35.541
				108.64		00:26:40.920	13:45	4.4mph	22:42:16.461
				110.58		00:25:47.094	13:17	4.5mph	23:08:03.555
				112.52		00:29:49.557	15:22	3.9mph	23:37:53.112
				114.46		00:28:06.112	14:29	4.1mph	24:05:59.224

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
2 ANDREA MEHNER	SANTIAGO, CHL	24HRS	2430	Laps: 58 24:10:42.57	58	N/A	F	37	CHL
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:21:14.535	10:57	5.5mph	00:21:14.535
				3.88		00:20:11.366	10:24	5.8mph	00:41:25.901
				5.82		00:20:34.185	10:36	5.7mph	01:02:00.086
				7.76		00:20:51.449	10:45	5.6mph	01:22:51.535
				9.7		00:20:12.923	10:25	5.8mph	01:43:04.458
				11.64		00:20:46.622	10:42	5.6mph	02:03:51.080
				13.58		00:20:24.785	10:31	5.7mph	02:24:15.865
				15.52		00:20:21.428	10:29	5.7mph	02:44:37.293
				17.46		00:21:57.120	11:18	5.3mph	03:06:34.413
				19.4		00:22:59.823	11:51	5.1mph	03:29:34.236
				21.34		00:21:06.751	10:52	5.5mph	03:50:40.987
				23.28		00:21:49.764	11:15	5.3mph	04:12:30.751
				25.22		00:21:36.876	11:08	5.4mph	04:34:07.627
				27.16		00:27:12.274	14:01	4.3mph	05:01:19.901
				29.1		00:21:53.338	11:17	5.3mph	05:23:13.239
				31.04		00:22:09.031	11:25	5.3mph	05:45:22.270
				32.89		00:24:05.121	12:24	4.8mph	06:09:27.391
				34.92		00:22:01.553	11:21	5.3mph	06:31:28.944
				36.86		00:22:11.692	11:26	5.2mph	06:53:40.636
				38.8		00:22:29.033	11:35	5.2mph	07:16:09.669
				40.74		00:25:42.821	13:15	4.5mph	07:41:52.490
				42.68		00:21:07.893	10:53	5.5mph	08:03:00.383
				44.62		00:21:15.940	10:57	5.5mph	08:24:16.323
				46.56		00:21:22.491	11:01	5.4mph	08:45:38.814
				48.5		00:21:32.284	11:06	5.4mph	09:07:11.098
				50.44		00:34:14.349	17:38	3.4mph	09:41:25.447
				52.38		00:23:27.285	12:05	5.0mph	10:04:52.732
				54.32		00:25:11.144	12:58	4.6mph	10:30:03.876
				56.26		00:25:42.670	13:15	4.5mph	10:55:46.546
				58.2		00:22:45.022	11:43	5.1mph	11:18:31.568
				60.14		00:23:06.241	11:54	5.0mph	11:41:37.809
				62.08		00:31:12.128	16:05	3.7mph	12:12:49.937
				64.02		00:25:10.958	12:58	4.6mph	12:38:00.895
				65.96		00:23:04.720	11:53	5.0mph	13:01:05.615
				67.9		00:25:26.800	13:07	4.6mph	13:26:32.415
				69.84		00:28:25.293	14:39	4.1mph	13:54:57.708
				71.78		00:23:46.453	12:15	4.9mph	14:18:44.161
				73.72		00:29:16.003	15:05	4.0mph	14:48:00.164
				75.66		00:22:52.534	11:47	5.1mph	15:10:52.698
				77.6		00:24:31.750	12:38	4.7mph	15:35:24.448
				79.54		00:23:27.683	12:05	5.0mph	15:58:52.131
				81.48		00:23:10.676	11:56	5.0mph	16:22:02.807
				83.42		00:24:06.180	12:25	4.8mph	16:46:08.987
				85.36		00:24:49.651	12:47	4.7mph	17:10:58.638
				87.3		00:26:26.693	13:37	4.4mph	17:37:25.331
				89.24		00:24:57.586	12:51	4.7mph	18:02:22.917
				91.18		00:27:38.003	14:14	4.2mph	18:30:00.920
				93.12		00:33:03.295	17:02	3.5mph	19:03:04.215
				95.06		00:26:03.661	13:26	4.5mph	19:29:07.876
				97		00:25:22.392	13:04	4.6mph	19:54:30.268
				98.94		00:30:09.690	15:32	3.9mph	20:24:39.958
				100.88		00:25:31.949	13:09	4.6mph	20:50:11.907
				102.82		00:38:51.957	20:02	3.0mph	21:29:03.864
				104.76		00:34:38.962	17:51	3.4mph	22:03:42.826
				106.7		00:33:14.077	17:07	3.5mph	22:36:56.903
				108.64		00:31:55.906	16:27	3.6mph	23:08:52.809
				110.58		00:30:57.742	15:57	3.8mph	23:39:50.551
				112.52		00:30:52.024	15:54	3.8mph	24:10:42.575

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number	
3	CHRISTOPHER POWELL	AIKEN, SC	24HRS	2415	Laps: 56 24:12:04.49	56	N/A	M	35	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:27:11.208	14:00	4.3mph	00:27:11.208
3.88	00:20:48.990	10:43	5.6mph	00:48:00.198
5.82	00:19:32.342	10:04	6.0mph	01:07:32.540
7.76	00:23:25.422	12:04	5.0mph	01:30:57.962
9.7	00:20:02.511	10:19	5.8mph	01:51:00.473
11.64	00:21:01.966	10:50	5.5mph	02:12:02.439
13.58	00:23:45.803	12:14	4.9mph	02:35:48.242
15.52	00:21:15.270	10:57	5.5mph	02:57:03.512
17.46	00:20:08.441	10:22	5.8mph	03:17:11.953
19.4	00:23:15.943	11:59	5.0mph	03:40:27.896
21.34	00:24:07.176	12:25	4.8mph	04:04:35.072
23.28	00:22:27.501	11:34	5.2mph	04:27:02.573
25.22	00:24:36.849	12:41	4.7mph	04:51:39.422
27.16	00:24:56.746	12:51	4.7mph	05:16:36.168
29.1	00:21:43.957	11:12	5.4mph	05:38:20.125
31.04	00:22:40.134	11:41	5.1mph	06:01:00.259
32.89	00:27:03.274	13:56	4.3mph	06:28:03.533
34.92	00:25:45.591	13:16	4.5mph	06:53:49.124
36.86	00:23:09.774	11:56	5.0mph	07:16:58.898
38.8	00:28:04.442	14:28	4.1mph	07:45:03.340
40.74	00:31:43.420	16:21	3.7mph	08:16:46.760
42.68	00:24:02.423	12:23	4.8mph	08:40:49.183
44.62	00:27:31.681	14:11	4.2mph	09:08:20.864
46.56	00:31:15.197	16:06	3.7mph	09:39:36.061
48.5	00:28:12.282	14:32	4.1mph	10:07:48.343
50.44	00:27:24.845	14:07	4.2mph	10:35:13.188
52.38	00:25:29.028	13:08	4.6mph	11:00:42.216
54.32	00:25:40.078	13:13	4.5mph	11:26:22.294
56.26	00:30:50.899	15:54	3.8mph	11:57:13.193
58.2	00:33:11.034	17:06	3.5mph	12:30:24.227
60.14	00:24:19.516	12:32	4.8mph	12:54:43.743
62.08	00:27:25.544	14:08	4.2mph	13:22:09.287
64.02	00:24:09.702	12:27	4.8mph	13:46:18.989
65.96	00:24:43.132	12:44	4.7mph	14:11:02.121
67.9	00:25:07.277	12:56	4.6mph	14:36:09.398
69.84	00:25:50.672	13:19	4.5mph	15:02:00.070
71.78	00:25:30.297	13:08	4.6mph	15:27:30.367
73.72	00:26:09.132	13:28	4.5mph	15:53:39.499
75.66	00:29:02.687	14:58	4.0mph	16:22:42.186
77.6	00:24:30.815	12:38	4.7mph	16:47:13.001
79.54	00:26:03.253	13:25	4.5mph	17:13:16.254
81.48	00:27:42.921	14:17	4.2mph	17:40:59.175
83.42	00:31:42.842	16:20	3.7mph	18:12:42.017
85.36	00:27:10.498	14:00	4.3mph	18:39:52.515
87.3	00:28:40.264	14:46	4.1mph	19:08:32.779
89.24	00:33:28.214	17:15	3.5mph	19:42:00.993
91.18	00:33:33.073	17:17	3.5mph	20:15:34.066
93.12	00:33:52.105	17:27	3.4mph	20:49:26.171
95.06	00:26:09.199	13:28	4.5mph	21:15:35.370
97	00:28:38.560	14:45	4.1mph	21:44:13.930
98.94	00:24:05.865	12:25	4.8mph	22:08:19.795
100.88	00:24:56.710	12:51	4.7mph	22:33:16.505
102.82	00:25:24.081	13:05	4.6mph	22:58:40.586
104.76	00:23:04.192	11:53	5.0mph	23:21:44.778
106.7	00:23:22.531	12:02	5.0mph	23:45:07.309
108.64	00:26:57.190	13:53	4.3mph	24:12:04.499

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
4 MATT COLLINS	PHILADELPHIA, PA	24HRS	2453	Laps: 54 19:28:00.52	54	N/A	M	28	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:15:44.684	08:06	7.4mph	00:15:44.684
3.88	00:15:16.744	07:52	7.6mph	00:31:01.428
5.82	00:15:15.028	07:51	7.6mph	00:46:16.456
7.76	00:15:29.321	07:59	7.5mph	01:01:45.777
9.7	00:15:11.802	07:50	7.7mph	01:16:57.579
11.64	00:15:56.319	08:12	7.3mph	01:32:53.898
13.58	00:15:59.196	08:14	7.3mph	01:48:53.094
15.52	00:17:33.282	09:02	6.6mph	02:06:26.376
17.46	00:15:31.809	08:00	7.5mph	02:21:58.185
19.4	00:16:05.975	08:17	7.2mph	02:38:04.160
21.34	00:16:39.192	08:35	7.0mph	02:54:43.352
23.28	00:16:06.647	08:18	7.2mph	03:10:49.999
25.22	00:16:26.495	08:28	7.1mph	03:27:16.494
27.16	00:16:17.354	08:23	7.1mph	03:43:33.848
29.1	00:25:53.318	13:20	4.5mph	04:09:27.166
31.04	00:23:21.157	12:02	5.0mph	04:32:48.323
32.89	00:19:24.438	10:00	6.0mph	04:52:12.761
34.92	00:20:18.115	10:27	5.7mph	05:12:30.876
36.86	00:17:20.311	08:56	6.7mph	05:29:51.187
38.8	00:20:47.974	10:43	5.6mph	05:50:39.161
40.74	00:19:37.494	10:06	5.9mph	06:10:16.655
42.68	00:20:23.847	10:30	5.7mph	06:30:40.502
44.62	00:18:55.367	09:45	6.2mph	06:49:35.869
46.56	00:21:28.758	11:04	5.4mph	07:11:04.627
48.5	00:17:19.635	08:55	6.7mph	07:28:24.262
50.44	00:17:05.885	08:48	6.8mph	07:45:30.147
52.38	00:18:39.010	09:36	6.2mph	08:04:09.157
54.32	00:26:04.051	13:26	4.5mph	08:30:13.208
56.26	00:19:46.475	10:11	5.9mph	08:49:59.683
58.2	00:16:16.774	08:23	7.1mph	09:06:16.457
60.14	00:16:18.864	08:24	7.1mph	09:22:35.321
62.08	00:19:07.146	09:51	6.1mph	09:41:42.467
64.02	00:26:53.531	13:51	4.3mph	10:08:35.998
65.96	00:25:45.355	13:16	4.5mph	10:34:21.353
67.9	00:18:15.598	09:24	6.4mph	10:52:36.951
69.84	00:18:20.363	09:27	6.3mph	11:10:57.314
71.78	00:23:14.095	11:58	5.0mph	11:34:11.409
73.72	00:17:17.053	08:54	6.7mph	11:51:28.462
75.66	00:27:51.567	14:21	4.2mph	12:19:20.029
77.6	00:20:54.219	10:46	5.6mph	12:40:14.248
79.54	00:22:45.328	11:43	5.1mph	13:02:59.576
81.48	00:19:04.631	09:50	6.1mph	13:22:04.207
83.42	00:26:23.219	13:36	4.4mph	13:48:27.426
85.36	00:22:02.746	11:21	5.3mph	14:10:30.172
87.3	00:30:54.173	15:55	3.8mph	14:41:24.345
89.24	00:21:30.337	11:05	5.4mph	15:02:54.682
91.18	00:22:26.483	11:34	5.2mph	15:25:21.165
93.12	00:24:15.103	12:30	4.8mph	15:49:36.268
95.06	00:21:48.653	11:14	5.3mph	16:11:24.921
97	00:22:46.244	11:44	5.1mph	16:34:11.165
98.94	00:22:12.533	11:26	5.2mph	16:56:23.698
100.88	00:22:26.015	11:33	5.2mph	17:18:49.713
102.82	00:38:59.691	20:06	3.0mph	17:57:49.404
104.76	01:30:11.122	46:29	1.3mph	19:28:00.526

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
5 AMY MOWER	FALLS CHURCH, VA	24HRS	2459	Laps: 53 23:48:11.93	53	N/A	F	50	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:22:01.859	11:21	5.3mph	00:22:01.859
3.88	00:20:48.325	10:43	5.6mph	00:42:50.184
5.82	00:20:50.748	10:44	5.6mph	01:03:40.932
7.76	00:20:46.948	10:42	5.6mph	01:24:27.880
9.7	00:20:59.338	10:49	5.5mph	01:45:27.218
11.64	00:23:21.250	12:02	5.0mph	02:08:48.468
13.58	00:22:10.692	11:25	5.2mph	02:30:59.160
15.52	00:22:09.344	11:25	5.3mph	02:53:08.504
17.46	00:22:26.654	11:34	5.2mph	03:15:35.158
19.4	00:21:54.425	11:17	5.3mph	03:37:29.583
21.34	00:22:30.496	11:36	5.2mph	04:00:00.079
23.28	00:23:49.955	12:17	4.9mph	04:23:50.034
25.22	00:22:40.531	11:41	5.1mph	04:46:30.565
27.16	00:23:42.978	12:13	4.9mph	05:10:13.543
29.1	00:23:07.163	11:55	5.0mph	05:33:20.706
31.04	00:22:38.047	11:40	5.1mph	05:55:58.753
32.89	00:23:22.943	12:03	5.0mph	06:19:21.696
34.92	00:23:34.103	12:08	4.9mph	06:42:55.799
36.86	00:23:38.501	12:11	4.9mph	07:06:34.300
38.8	00:24:05.378	12:25	4.8mph	07:30:39.678
40.74	00:24:01.593	12:23	4.8mph	07:54:41.271
42.68	00:23:58.450	12:21	4.9mph	08:18:39.721
44.62	00:25:02.251	12:54	4.6mph	08:43:41.972
46.56	00:23:54.741	12:19	4.9mph	09:07:36.713
48.5	00:25:19.686	13:03	4.6mph	09:32:56.399
50.44	00:29:23.954	15:09	4.0mph	10:02:20.353
52.38	00:26:35.233	13:42	4.4mph	10:28:55.586
54.32	00:25:55.129	13:21	4.5mph	10:54:50.715
56.26	00:26:39.281	13:44	4.4mph	11:21:29.996
58.2	00:28:14.383	14:33	4.1mph	11:49:44.379
60.14	00:27:40.874	14:16	4.2mph	12:17:25.253
62.08	00:26:55.557	13:52	4.3mph	12:44:20.810
64.02	00:27:01.199	13:55	4.3mph	13:11:22.009
65.96	00:29:59.669	15:27	3.9mph	13:41:21.678
67.9	00:28:36.484	14:44	4.1mph	14:09:58.162
69.84	00:28:41.168	14:47	4.1mph	14:38:39.330
71.78	00:36:08.115	18:37	3.2mph	15:14:47.445
73.72	00:29:39.327	15:17	3.9mph	15:44:26.772
75.66	00:31:37.463	16:18	3.7mph	16:16:04.235
77.6	00:36:36.234	18:52	3.2mph	16:52:40.469
79.54	00:33:55.755	17:29	3.4mph	17:26:36.224
81.48	00:35:00.539	18:02	3.3mph	18:01:36.763
83.42	00:30:39.155	15:48	3.8mph	18:32:15.918
85.36	00:32:04.203	16:31	3.6mph	19:04:20.121
87.3	00:29:19.773	15:07	4.0mph	19:33:39.894
89.24	00:32:00.593	16:30	3.6mph	20:05:40.487
91.18	00:31:31.131	16:14	3.7mph	20:37:11.618
93.12	00:32:35.778	16:48	3.6mph	21:09:47.396
95.06	00:30:20.641	15:38	3.8mph	21:40:08.037
97	00:29:01.849	14:57	4.0mph	22:09:09.886
98.94	00:29:50.453	15:22	3.9mph	22:39:00.339
100.88	00:41:14.906	21:15	2.8mph	23:20:15.245
102.82	00:27:56.687	14:24	4.2mph	23:48:11.932

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
6 DEVIN KELLY	NEW YORK, NY	24HRS	2454	Laps: 52 19:41:20.78	52	N/A	M	27	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:15:45.618	08:07	7.4mph	00:15:45.618
3.88	00:15:14.696	07:51	7.6mph	00:31:00.314
5.82	00:15:15.362	07:51	7.6mph	00:46:15.676
7.76	00:15:30.179	07:59	7.5mph	01:01:45.855
9.7	00:15:11.238	07:49	7.7mph	01:16:57.093
11.64	00:15:57.291	08:13	7.3mph	01:32:54.384
13.58	00:16:10.191	08:20	7.2mph	01:49:04.575
15.52	00:17:21.515	08:56	6.7mph	02:06:26.090
17.46	00:15:33.259	08:01	7.5mph	02:21:59.349
19.4	00:16:05.522	08:17	7.2mph	02:38:04.871
21.34	00:16:39.969	08:35	7.0mph	02:54:44.840
23.28	00:16:06.020	08:17	7.2mph	03:10:50.860
25.22	00:16:26.708	08:28	7.1mph	03:27:17.568
27.16	00:16:21.995	08:26	7.1mph	03:43:39.563
29.1	00:25:50.044	13:19	4.5mph	04:09:29.607
31.04	00:23:20.010	12:01	5.0mph	04:32:49.617
32.89	00:19:24.349	10:00	6.0mph	04:52:13.966
34.92	00:20:17.505	10:27	5.7mph	05:12:31.471
36.86	00:17:20.091	08:56	6.7mph	05:29:51.562
38.8	00:20:49.220	10:43	5.6mph	05:50:40.782
40.74	00:19:36.565	10:06	5.9mph	06:10:17.347
42.68	00:39:21.061	20:17	3.0mph	06:49:38.408
44.62	00:21:25.969	11:02	5.4mph	07:11:04.377
46.56	00:17:19.541	08:55	6.7mph	07:28:23.918
48.5	00:17:06.383	08:49	6.8mph	07:45:30.301
50.44	00:18:27.010	09:30	6.3mph	08:03:57.311
52.38	00:29:47.190	15:21	3.9mph	08:33:44.501
54.32	00:16:17.332	08:23	7.1mph	08:50:01.833
56.26	00:17:11.551	08:51	6.8mph	09:07:13.384
58.2	00:18:34.505	09:34	6.3mph	09:25:47.889
60.14	00:19:47.386	10:12	5.9mph	09:45:35.275
62.08	00:44:35.564	22:59	2.6mph	10:30:10.839
64.02	00:21:58.555	11:19	5.3mph	10:52:09.394
65.96	00:19:29.835	10:03	6.0mph	11:11:39.229
67.9	00:17:27.913	09:00	6.7mph	11:29:07.142
69.84	00:19:14.555	09:55	6.0mph	11:48:21.697
71.78	00:47:30.908	24:29	2.4mph	12:35:52.605
73.72	00:21:55.393	11:18	5.3mph	12:57:47.998
75.66	00:19:51.589	10:14	5.9mph	13:17:39.587
77.6	00:39:14.566	20:13	3.0mph	13:56:54.153
79.54	00:22:02.438	11:21	5.3mph	14:18:56.591
81.48	00:39:39.358	20:26	2.9mph	14:58:35.949
83.42	00:51:00.799	26:17	2.3mph	15:49:36.748
85.36	00:21:47.642	11:14	5.3mph	16:11:24.390
87.3	00:22:48.015	11:45	5.1mph	16:34:12.405
89.24	00:22:12.173	11:26	5.2mph	16:56:24.578
91.18	00:22:26.512	11:34	5.2mph	17:18:51.090
93.12	00:39:01.296	20:06	3.0mph	17:57:52.386
95.06	00:22:26.853	11:34	5.2mph	18:20:19.239
97	00:20:13.674	10:25	5.8mph	18:40:32.913
98.94	00:23:24.199	12:03	5.0mph	19:03:57.112
100.88	00:37:23.672	19:16	3.1mph	19:41:20.784

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
7 NICHOLAS SYNAN	NEW YORK, NY	24HRS	2455	Laps: 52 20:21:57.54	52	N/A	M	28	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:15:43.590	08:06	7.4mph	00:15:43.590
3.88	00:15:16.817	07:52	7.6mph	00:31:00.407
5.82	00:15:15.019	07:51	7.6mph	00:46:15.426
7.76	00:15:29.851	07:59	7.5mph	01:01:45.277
9.7	00:15:11.994	07:50	7.7mph	01:16:57.271
11.64	00:15:55.531	08:12	7.3mph	01:32:52.802
13.58	00:16:11.367	08:20	7.2mph	01:49:04.169
15.52	00:17:21.605	08:56	6.7mph	02:06:25.774
17.46	00:15:33.205	08:01	7.5mph	02:21:58.979
19.4	00:16:05.350	08:17	7.2mph	02:38:04.329
21.34	00:16:39.937	08:35	7.0mph	02:54:44.266
23.28	00:16:05.448	08:17	7.2mph	03:10:49.714
25.22	00:16:26.680	08:28	7.1mph	03:27:16.394
27.16	00:16:19.163	08:24	7.1mph	03:43:35.557
29.1	00:25:52.542	13:20	4.5mph	04:09:28.099
31.04	00:23:20.317	12:01	5.0mph	04:32:48.416
32.89	00:19:25.356	10:00	6.0mph	04:52:13.772
34.92	00:20:17.189	10:27	5.7mph	05:12:30.961
36.86	00:17:20.116	08:56	6.7mph	05:29:51.077
38.8	00:20:48.396	10:43	5.6mph	05:50:39.473
40.74	00:19:37.733	10:07	5.9mph	06:10:17.206
42.68	00:39:18.462	20:15	3.0mph	06:49:35.668
44.62	00:25:20.452	13:03	4.6mph	07:14:56.120
46.56	00:25:35.395	13:11	4.5mph	07:40:31.515
48.5	00:23:39.318	12:11	4.9mph	08:04:10.833
50.44	00:22:25.093	11:33	5.2mph	08:26:35.926
52.38	00:28:16.618	14:34	4.1mph	08:54:52.544
54.32	00:26:11.021	13:29	4.4mph	09:21:03.565
56.26	00:20:36.890	10:37	5.6mph	09:41:40.455
58.2	00:26:54.943	13:52	4.3mph	10:08:35.398
60.14	00:25:46.699	13:17	4.5mph	10:34:22.097
62.08	00:20:36.299	10:37	5.6mph	10:54:58.396
64.02	00:19:46.986	10:11	5.9mph	11:14:45.382
65.96	00:20:31.320	10:34	5.7mph	11:35:16.702
67.9	00:23:15.417	11:59	5.0mph	11:58:32.119
69.84	00:24:07.625	12:26	4.8mph	12:22:39.744
71.78	00:29:18.251	15:06	4.0mph	12:51:57.995
73.72	00:25:41.154	13:14	4.5mph	13:17:39.149
75.66	00:26:53.068	13:51	4.3mph	13:44:32.217
77.6	00:25:58.530	13:23	4.5mph	14:10:30.747
79.54	00:27:55.718	14:23	4.2mph	14:38:26.465
81.48	00:32:27.457	16:43	3.6mph	15:10:53.922
83.42	00:33:26.791	17:14	3.5mph	15:44:20.713
85.36	00:27:04.155	13:57	4.3mph	16:11:24.868
87.3	00:28:35.570	14:44	4.1mph	16:40:00.438
89.24	00:30:42.327	15:49	3.8mph	17:10:42.765
91.18	00:31:22.596	16:10	3.7mph	17:42:05.361
93.12	00:29:58.956	15:27	3.9mph	18:12:04.317
95.06	00:29:28.009	15:11	4.0mph	18:41:32.326
97	00:46:29.462	23:57	2.5mph	19:28:01.788
98.94	00:30:20.278	15:38	3.8mph	19:58:22.066
100.88	00:23:35.478	12:09	4.9mph	20:21:57.544

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
8 VINCENT YLLANES	MIAMI, FL	24HRS	2431	Laps: 45 20:08:05.18	45	N/A	M	29	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:19:28.345	10:02	6.0mph	00:19:28.345
3.88	00:19:03.537	09:49	6.1mph	00:38:31.882
5.82	00:20:47.360	10:42	5.6mph	00:59:19.242
7.76	00:20:03.247	10:20	5.8mph	01:19:22.489
9.7	00:20:04.133	10:20	5.8mph	01:39:26.622
11.64	00:21:27.754	11:03	5.4mph	02:00:54.376
13.58	00:20:37.375	10:37	5.6mph	02:21:31.751
15.52	00:19:46.552	10:11	5.9mph	02:41:18.303
17.46	00:19:39.394	10:07	5.9mph	03:00:57.697
19.4	00:24:23.745	12:34	4.8mph	03:25:21.442
21.34	00:19:55.938	10:16	5.8mph	03:45:17.380
23.28	00:20:39.109	10:38	5.6mph	04:05:56.489
25.22	00:25:54.294	13:21	4.5mph	04:31:50.783
27.16	00:21:49.376	11:14	5.3mph	04:53:40.159
29.1	00:22:38.827	11:40	5.1mph	05:16:18.986
31.04	00:23:32.578	12:08	4.9mph	05:39:51.564
32.89	00:23:58.032	12:21	4.9mph	06:03:49.596
34.92	00:23:22.565	12:02	5.0mph	06:27:12.161
36.86	00:22:27.847	11:34	5.2mph	06:49:40.008
38.8	00:26:19.188	13:34	4.4mph	07:15:59.196
40.74	00:25:26.775	13:07	4.6mph	07:41:25.971
42.68	00:27:44.671	14:18	4.2mph	08:09:10.642
44.62	00:26:58.912	13:54	4.3mph	08:36:09.554
46.56	00:28:25.249	14:39	4.1mph	09:04:34.803
48.5	00:30:04.761	15:30	3.9mph	09:34:39.564
50.44	00:29:13.252	15:03	4.0mph	10:03:52.816
52.38	00:28:47.115	14:50	4.0mph	10:32:39.931
54.32	00:28:04.207	14:28	4.1mph	11:00:44.138
56.26	00:26:19.009	13:33	4.4mph	11:27:03.147
58.2	00:27:39.689	14:15	4.2mph	11:54:42.836
60.14	00:30:38.186	15:47	3.8mph	12:25:21.022
62.08	00:29:53.761	15:24	3.9mph	12:55:14.783
64.02	00:31:17.539	16:07	3.7mph	13:26:32.322
65.96	00:28:28.547	14:40	4.1mph	13:55:00.869
67.9	00:34:14.540	17:39	3.4mph	14:29:15.409
69.84	00:31:17.708	16:07	3.7mph	15:00:33.117
71.78	00:33:38.053	17:20	3.5mph	15:34:11.170
73.72	00:30:26.656	15:41	3.8mph	16:04:37.826
75.66	00:31:51.502	16:25	3.7mph	16:36:29.328
77.6	00:29:59.178	15:27	3.9mph	17:06:28.506
79.54	00:34:20.764	17:42	3.4mph	17:40:49.270
81.48	00:35:23.870	18:14	3.3mph	18:16:13.140
83.42	00:32:39.203	16:49	3.6mph	18:48:52.343
85.36	00:41:16.556	21:16	2.8mph	19:30:08.899
87.3	00:37:56.289	19:33	3.1mph	20:08:05.188

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
9 ROBERT PRATHER	GUYTON, GA	24HRS	2418	Laps: 43 23:26:30.80	43	N/A	M	28	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:20:43.120	10:40	5.6mph	00:20:43.120	
				3.88	00:20:49.230	10:43	5.6mph	00:41:32.350	
				5.82	00:24:42.210	12:44	4.7mph	01:06:14.560	
				7.76	00:22:07.971	11:24	5.3mph	01:28:22.531	
				9.7	00:25:40.039	13:13	4.5mph	01:54:02.570	
				11.64	00:23:36.931	12:10	4.9mph	02:17:39.501	
				13.58	00:25:13.258	13:00	4.6mph	02:42:52.759	
				15.52	00:23:59.377	12:21	4.9mph	03:06:52.136	
				17.46	00:24:01.557	12:23	4.8mph	03:30:53.693	
				19.4	00:28:39.663	14:46	4.1mph	03:59:33.356	
				21.34	00:23:00.691	11:51	5.1mph	04:22:34.047	
				23.28	00:24:39.538	12:42	4.7mph	04:47:13.585	
				25.22	00:24:52.886	12:49	4.7mph	05:12:06.471	
				27.16	00:23:24.971	12:04	5.0mph	05:35:31.442	
				29.1	00:26:05.827	13:27	4.5mph	06:01:37.269	
				31.04	00:23:08.323	11:55	5.0mph	06:24:45.592	
				32.89	00:28:33.615	14:43	4.1mph	06:53:19.207	
				34.92	00:24:58.248	12:52	4.7mph	07:18:17.455	
				36.86	00:25:59.931	13:24	4.5mph	07:44:17.386	
				38.8	00:26:49.749	13:49	4.3mph	08:11:07.135	
				40.74	00:23:31.402	12:07	4.9mph	08:34:38.537	
				42.68	00:29:09.431	15:01	4.0mph	09:03:47.968	
				44.62	00:23:50.664	12:17	4.9mph	09:27:38.632	
				46.56	00:24:47.700	12:46	4.7mph	09:52:26.332	
				48.5	00:27:16.517	14:03	4.3mph	10:19:42.849	
				50.44	00:26:39.242	13:44	4.4mph	10:46:22.091	
				52.38	00:27:18.721	14:04	4.3mph	11:13:40.812	
				54.32	00:27:29.350	14:10	4.2mph	11:41:10.162	
				56.26	00:28:00.717	14:26	4.2mph	12:09:10.879	
				58.2	00:29:10.698	15:02	4.0mph	12:38:21.577	
				60.14	00:27:27.078	14:09	4.2mph	13:05:48.655	
				62.08	00:26:25.003	13:37	4.4mph	13:32:13.658	
				64.02	00:28:14.429	14:33	4.1mph	14:00:28.087	
				65.96	00:30:27.215	15:41	3.8mph	14:30:55.302	
				67.9	00:28:58.487	14:56	4.0mph	14:59:53.789	
				69.84	00:31:28.210	16:13	3.7mph	15:31:21.999	
				71.78	00:37:06.832	19:07	3.1mph	16:08:28.831	
				73.72	03:32:32.793	49:33	0.5mph	19:41:01.624	
				75.66	00:38:06.619	19:38	3.1mph	20:19:08.243	
				77.6	00:37:48.377	19:29	3.1mph	20:56:56.620	
				79.54	00:40:31.994	20:53	2.9mph	21:37:28.614	
				81.48	00:55:26.791	28:34	2.1mph	22:32:55.405	
				83.42	00:53:35.403	27:37	2.2mph	23:26:30.808	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
10 CORY REDIFER	BARBOURSVILLE, VA	24HRS	2416	Laps: 42 24:10:42.63	42	N/A	M	49	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:20:44.371	10:41	5.6mph	00:20:44.371
3.88	00:20:32.347	10:35	5.7mph	00:41:16.718
5.82	00:20:48.234	10:43	5.6mph	01:02:04.952
7.76	00:20:07.541	10:22	5.8mph	01:22:12.493
9.7	00:20:51.727	10:45	5.6mph	01:43:04.220
11.64	00:20:45.040	10:41	5.6mph	02:03:49.260
13.58	00:20:26.304	10:32	5.7mph	02:24:15.564
15.52	00:20:21.360	10:29	5.7mph	02:44:36.924
17.46	00:21:03.669	10:51	5.5mph	03:05:40.593
19.4	00:21:15.842	10:57	5.5mph	03:26:56.435
21.34	00:21:33.866	11:06	5.4mph	03:48:30.301
23.28	00:21:32.338	11:06	5.4mph	04:10:02.639
25.22	00:24:44.484	12:45	4.7mph	04:34:47.123
27.16	00:22:32.310	11:37	5.2mph	04:57:19.433
29.1	00:24:45.767	12:45	4.7mph	05:22:05.200
31.04	00:25:34.153	13:10	4.6mph	05:47:39.353
32.89	00:33:52.031	17:27	3.4mph	06:21:31.384
34.92	00:25:25.682	13:06	4.6mph	06:46:57.066
36.86	00:25:15.796	13:01	4.6mph	07:12:12.862
38.8	00:31:16.941	16:07	3.7mph	07:43:29.803
40.74	00:26:53.468	13:51	4.3mph	08:10:23.271
42.68	00:25:12.932	12:59	4.6mph	08:35:36.203
44.62	00:24:11.517	12:28	4.8mph	08:59:47.720
46.56	00:27:14.842	14:02	4.3mph	09:27:02.562
48.5	00:26:24.754	13:36	4.4mph	09:53:27.316
50.44	00:27:33.158	14:12	4.2mph	10:21:00.474
52.38	00:28:21.152	14:36	4.1mph	10:49:21.626
54.32	00:26:58.015	13:54	4.3mph	11:16:19.641
56.26	00:29:25.843	15:10	4.0mph	11:45:45.484
58.2	00:39:01.784	20:07	3.0mph	12:24:47.268
60.14	00:29:26.882	15:10	4.0mph	12:54:14.150
62.08	00:28:01.757	14:26	4.2mph	13:22:15.907
64.02	00:30:54.743	15:56	3.8mph	13:53:10.650
65.96	00:31:01.879	15:59	3.8mph	14:24:12.529
67.9	00:37:52.273	19:31	3.1mph	15:02:04.802
69.84	00:35:27.895	18:16	3.3mph	15:37:32.697
71.78	00:32:16.705	16:38	3.6mph	16:09:49.402
73.72	00:33:45.261	17:23	3.4mph	16:43:34.663
75.66	05:59:31.055	05:19	0.3mph	22:43:05.718
77.6	00:28:27.600	14:40	4.1mph	23:11:33.318
79.54	00:28:16.553	14:34	4.1mph	23:39:49.871
81.48	00:30:52.766	15:55	3.8mph	24:10:42.637

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
11 ERNIE YARBOROUGH	LEXINGTON, SC	24HRS	2417	Laps: 41 23:55:07.61	41	N/A	M	47	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:19:54.807	10:15	5.8mph	00:19:54.807
3.88	00:21:12.396	10:55	5.5mph	00:41:07.203
5.82	00:23:35.129	12:09	4.9mph	01:04:42.332
7.76	00:22:25.333	11:33	5.2mph	01:27:07.665
9.7	00:25:00.376	12:53	4.7mph	01:52:08.041
11.64	00:24:03.106	12:23	4.8mph	02:16:11.147
13.58	00:25:29.305	13:08	4.6mph	02:41:40.452
15.52	00:23:45.309	12:14	4.9mph	03:05:25.761
17.46	00:28:05.485	14:28	4.1mph	03:33:31.246
19.4	00:30:36.024	15:46	3.8mph	04:04:07.270
21.34	00:33:49.623	17:26	3.4mph	04:37:56.893
23.28	00:30:52.531	15:54	3.8mph	05:08:49.424
25.22	00:32:54.091	16:57	3.5mph	05:41:43.515
27.16	00:30:09.998	15:33	3.9mph	06:11:53.513
29.1	00:30:32.500	15:44	3.8mph	06:42:26.013
31.04	00:36:20.425	18:43	3.2mph	07:18:46.438
32.89	00:43:16.760	22:18	2.7mph	08:02:03.198
34.92	00:40:00.702	20:37	2.9mph	08:42:03.900
36.86	00:32:46.393	16:53	3.6mph	09:14:50.293
38.8	00:31:53.743	16:26	3.6mph	09:46:44.036
40.74	00:41:37.561	21:27	2.8mph	10:28:21.597
42.68	00:38:27.441	19:49	3.0mph	11:06:49.038
44.62	00:36:20.995	18:44	3.2mph	11:43:10.033
46.56	00:29:01.173	14:57	4.0mph	12:12:11.206
48.5	00:36:30.340	18:49	3.2mph	12:48:41.546
50.44	00:41:45.243	21:31	2.8mph	13:30:26.789
52.38	00:31:38.401	16:18	3.7mph	14:02:05.190
54.32	00:43:44.605	22:32	2.7mph	14:45:49.795
56.26	00:36:13.487	18:40	3.2mph	15:22:03.282
58.2	00:31:53.137	16:26	3.7mph	15:53:56.419
60.14	00:32:16.048	16:38	3.6mph	16:26:12.467
62.08	00:39:38.234	20:25	2.9mph	17:05:50.701
64.02	00:27:18.745	14:04	4.3mph	17:33:09.446
65.96	00:49:26.026	25:28	2.4mph	18:22:35.472
67.9	01:09:07.983	35:38	1.7mph	19:31:43.455
69.84	00:40:33.417	20:54	2.9mph	20:12:16.872
71.78	00:39:43.256	20:28	2.9mph	20:52:00.128
73.72	01:25:05.163	43:51	1.4mph	22:17:05.291
75.66	00:33:01.324	17:01	3.5mph	22:50:06.615
77.6	00:34:43.056	17:53	3.4mph	23:24:49.671
79.54	00:30:17.941	15:37	3.8mph	23:55:07.612

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
12 CHARLOTTE CORRIHER	CHARLESTON, SC	24HRS	2421	Laps: 41 24:23:28.16	41	N/A	F	50	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:25:08.010	12:57	4.6mph	00:25:08.010
3.88	00:24:52.256	12:49	4.7mph	00:50:00.266
5.82	00:26:47.156	13:48	4.3mph	01:16:47.422
7.76	00:33:27.786	17:14	3.5mph	01:50:15.208
9.7	00:28:53.716	14:53	4.0mph	02:19:08.924
11.64	00:32:02.746	16:31	3.6mph	02:51:11.670
13.58	00:29:27.335	15:11	4.0mph	03:20:39.005
15.52	00:28:20.582	14:36	4.1mph	03:48:59.587
17.46	00:29:24.970	15:09	4.0mph	04:18:24.557
19.4	00:27:13.637	14:02	4.3mph	04:45:38.194
21.34	00:47:50.674	24:39	2.4mph	05:33:28.868
23.28	00:29:21.310	15:07	4.0mph	06:02:50.178
25.22	00:35:17.611	18:11	3.3mph	06:38:07.789
27.16	00:30:06.641	15:31	3.9mph	07:08:14.430
29.1	00:32:59.984	17:00	3.5mph	07:41:14.414
31.04	00:28:21.982	14:37	4.1mph	08:09:36.396
32.89	00:40:27.198	20:51	2.9mph	08:50:03.594
34.92	00:36:37.767	18:52	3.2mph	09:26:41.361
36.86	00:32:17.551	16:38	3.6mph	09:58:58.912
38.8	00:31:24.878	16:11	3.7mph	10:30:23.790
40.74	01:05:06.453	33:33	1.8mph	11:35:30.243
42.68	00:37:22.788	19:16	3.1mph	12:12:53.031
44.62	00:34:56.074	18:00	3.3mph	12:47:49.105
46.56	00:35:39.865	18:23	3.3mph	13:23:28.970
48.5	00:38:36.839	19:54	3.0mph	14:02:05.809
50.44	00:41:24.773	21:20	2.8mph	14:43:30.582
52.38	00:43:50.260	22:35	2.7mph	15:27:20.842
54.32	00:50:30.412	26:02	2.3mph	16:17:51.254
56.26	00:36:15.521	18:41	3.2mph	16:54:06.775
58.2	00:41:50.028	21:33	2.8mph	17:35:56.803
60.14	00:40:41.094	20:58	2.9mph	18:16:37.897
62.08	00:43:06.921	22:13	2.7mph	18:59:44.818
64.02	00:56:01.958	28:53	2.1mph	19:55:46.776
65.96	00:35:10.412	18:07	3.3mph	20:30:57.188
67.9	00:45:58.141	23:41	2.5mph	21:16:55.329
69.84	00:43:33.566	22:27	2.7mph	22:00:28.895
71.78	00:28:02.132	14:27	4.2mph	22:28:31.027
73.72	00:28:17.622	14:35	4.1mph	22:56:48.649
75.66	00:24:35.813	12:40	4.7mph	23:21:24.462
77.6	00:22:48.386	11:45	5.1mph	23:44:12.848
79.54	00:39:15.313	20:14	3.0mph	24:23:28.161

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
13 NOAH MOORE	MOUNT PLEASANT, SC	24HRS	2402	Laps: 40 23:17:15.47	40	N/A	M	48	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:45:47.991	23:36	2.5mph	00:45:47.991	
				3.88	00:22:07.577	11:24	5.3mph	01:07:55.568	
				5.82	00:24:02.698	12:23	4.8mph	01:31:58.266	
				7.76	00:25:05.880	12:56	4.6mph	01:57:04.146	
				9.7	00:23:46.718	12:15	4.9mph	02:20:50.864	
				11.64	00:27:45.568	14:18	4.2mph	02:48:36.432	
				13.58	00:34:19.700	17:41	3.4mph	03:22:56.132	
				15.52	00:26:49.927	13:49	4.3mph	03:49:46.059	
				17.46	00:34:00.189	17:31	3.4mph	04:23:46.248	
				19.4	00:44:47.334	23:05	2.6mph	05:08:33.582	
				21.34	00:29:52.727	15:24	3.9mph	05:38:26.309	
				23.28	00:30:59.465	15:58	3.8mph	06:09:25.774	
				25.22	00:41:25.781	21:21	2.8mph	06:50:51.555	
				27.16	00:35:50.366	18:28	3.2mph	07:26:41.921	
				29.1	00:35:22.905	18:14	3.3mph	08:02:04.826	
				31.04	00:33:15.567	17:08	3.5mph	08:35:20.393	
				32.89	00:32:23.711	16:41	3.6mph	09:07:44.104	
				34.92	00:34:41.839	17:53	3.4mph	09:42:25.943	
				36.86	00:49:10.694	25:21	2.4mph	10:31:36.637	
				38.8	00:50:17.166	25:55	2.3mph	11:21:53.803	
				40.74	01:23:47.849	43:11	1.4mph	12:45:41.652	
				42.68	00:37:58.516	19:34	3.1mph	13:23:40.168	
				44.62	00:30:18.170	15:37	3.8mph	13:53:58.338	
				46.56	00:30:43.847	15:50	3.8mph	14:24:42.185	
				48.5	00:39:21.743	20:17	3.0mph	15:04:03.928	
				50.44	00:37:50.790	19:30	3.1mph	15:41:54.718	
				52.38	00:38:38.820	19:55	3.0mph	16:20:33.538	
				54.32	00:31:58.114	16:28	3.6mph	16:52:31.652	
				56.26	00:30:47.597	15:52	3.8mph	17:23:19.249	
				58.2	00:27:08.810	13:59	4.3mph	17:50:28.059	
				60.14	00:27:06.878	13:58	4.3mph	18:17:34.937	
				62.08	00:29:13.160	15:03	4.0mph	18:46:48.097	
				64.02	00:33:35.112	17:18	3.5mph	19:20:23.209	
				65.96	00:40:02.222	20:38	2.9mph	20:00:25.431	
				67.9	00:31:23.744	16:11	3.7mph	20:31:49.175	
				69.84	00:33:22.686	17:12	3.5mph	21:05:11.861	
				71.78	00:40:16.015	20:45	2.9mph	21:45:27.876	
				73.72	00:31:00.134	15:58	3.8mph	22:16:28.010	
				75.66	00:30:02.224	15:29	3.9mph	22:46:30.234	
				77.6	00:30:45.242	15:51	3.8mph	23:17:15.476	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
14 SURESH KUMAR	MILTON, GA	24HRS	2437	Laps: 39 23:37:32.54	39	N/A	M	52	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:48.643	10:12	5.9mph	00:19:48.643	
				3.88	00:18:43.833	09:39	6.2mph	00:38:32.476	
				5.82	00:19:16.417	09:56	6.0mph	00:57:48.893	
				7.76	00:19:05.989	09:50	6.1mph	01:16:54.882	
				9.7	00:20:58.217	10:48	5.6mph	01:37:53.099	
				11.64	00:20:51.612	10:45	5.6mph	01:58:44.711	
				13.58	00:22:08.103	11:24	5.3mph	02:20:52.814	
				15.52	00:22:59.349	11:51	5.1mph	02:43:52.163	
				17.46	00:23:26.164	12:04	5.0mph	03:07:18.327	
				19.4	00:26:51.639	13:50	4.3mph	03:34:09.966	
				21.34	00:30:37.202	15:47	3.8mph	04:04:47.168	
				23.28	00:30:32.604	15:44	3.8mph	04:35:19.772	
				25.22	00:26:53.862	13:51	4.3mph	05:02:13.634	
				27.16	00:28:54.053	14:53	4.0mph	05:31:07.687	
				29.1	00:26:44.721	13:47	4.4mph	05:57:52.408	
				31.04	00:34:33.308	17:48	3.4mph	06:32:25.716	
				32.89	00:40:45.141	21:00	2.9mph	07:13:10.857	
				34.92	00:35:58.965	18:32	3.2mph	07:49:09.822	
				36.86	00:31:27.383	16:12	3.7mph	08:20:37.205	
				38.8	00:43:41.239	22:31	2.7mph	09:04:18.444	
				40.74	00:38:16.111	19:43	3.0mph	09:42:34.555	
				42.68	01:10:35.279	36:23	1.6mph	10:53:09.834	
				44.62	00:38:20.320	19:45	3.0mph	11:31:30.154	
				46.56	00:43:41.052	22:31	2.7mph	12:15:11.206	
				48.5	00:59:27.000	30:38	2.0mph	13:14:38.206	
				50.44	00:44:12.499	22:47	2.6mph	13:58:50.705	
				52.38	00:45:50.128	23:37	2.5mph	14:44:40.833	
				54.32	01:07:46.562	34:56	1.7mph	15:52:27.395	
				56.26	00:47:00.257	24:13	2.5mph	16:39:27.652	
				58.2	00:52:48.058	27:13	2.2mph	17:32:15.710	
				60.14	00:56:42.752	29:14	2.1mph	18:28:58.462	
				62.08	00:39:21.307	20:17	3.0mph	19:08:19.769	
				64.02	00:47:40.987	24:34	2.4mph	19:56:00.756	
				65.96	00:54:05.106	27:52	2.2mph	20:50:05.862	
				67.9	00:49:13.287	25:22	2.4mph	21:39:19.149	
				69.84	00:37:25.362	19:17	3.1mph	22:16:44.511	
				71.78	00:27:55.569	14:23	4.2mph	22:44:40.080	
				73.72	00:26:04.905	13:26	4.5mph	23:10:44.985	
				75.66	00:26:47.558	13:48	4.3mph	23:37:32.543	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
15 RAMESH KUMAR	CUMMING, GA	24HRS	2420	Laps: 39 23:38:54.30	39	N/A	M	43	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:22:11.299	11:26	5.2mph	00:22:11.299
3.88	00:20:37.342	10:37	5.6mph	00:42:48.641
5.82	00:19:58.021	10:17	5.8mph	01:02:46.662
7.76	00:19:55.414	10:16	5.8mph	01:22:42.076
9.7	00:20:06.663	10:22	5.8mph	01:42:48.739
11.64	00:20:40.710	10:39	5.6mph	02:03:29.449
13.58	00:20:08.182	10:22	5.8mph	02:23:37.631
15.52	00:19:51.682	10:14	5.9mph	02:43:29.313
17.46	00:20:32.947	10:35	5.7mph	03:04:02.260
19.4	00:21:24.091	11:01	5.4mph	03:25:26.351
21.34	00:20:51.395	10:45	5.6mph	03:46:17.746
23.28	00:21:01.046	10:50	5.5mph	04:07:18.792
25.22	00:23:11.451	11:57	5.0mph	04:30:30.243
27.16	00:25:17.095	13:02	4.6mph	04:55:47.338
29.1	01:18:21.109	40:23	1.5mph	06:14:08.447
31.04	00:24:19.355	12:32	4.8mph	06:38:27.802
32.89	00:28:18.723	14:35	4.1mph	07:06:46.525
34.92	00:31:28.031	16:13	3.7mph	07:38:14.556
36.86	00:28:24.248	14:38	4.1mph	08:06:38.804
38.8	00:57:36.344	29:41	2.0mph	09:04:15.148
40.74	00:38:23.134	19:47	3.0mph	09:42:38.282
42.68	01:10:30.803	36:20	1.7mph	10:53:09.085
44.62	00:38:22.523	19:46	3.0mph	11:31:31.608
46.56	00:43:38.482	22:29	2.7mph	12:15:10.090
48.5	00:59:28.765	30:39	2.0mph	13:14:38.855
50.44	00:44:15.554	22:48	2.6mph	13:58:54.409
52.38	00:45:50.016	23:37	2.5mph	14:44:44.425
54.32	01:07:42.829	34:54	1.7mph	15:52:27.254
56.26	00:47:08.760	24:18	2.5mph	16:39:36.014
58.2	00:52:43.939	27:10	2.2mph	17:32:19.953
60.14	00:56:37.641	29:11	2.1mph	18:28:57.594
62.08	00:39:20.614	20:16	3.0mph	19:08:18.208
64.02	00:47:38.514	24:33	2.4mph	19:55:56.722
65.96	00:54:06.608	27:53	2.2mph	20:50:03.330
67.9	00:49:12.503	25:21	2.4mph	21:39:15.833
69.84	00:38:27.032	19:49	3.0mph	22:17:42.865
71.78	00:28:22.827	14:37	4.1mph	22:46:05.692
73.72	00:26:10.398	13:29	4.4mph	23:12:16.090
75.66	00:26:38.212	13:43	4.4mph	23:38:54.302

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
16 NATHAN DEWEY	MOUNT PLEASANT, SC	24HRS	2435	Laps: 36 15:01:31.17	36	N/A	M	36	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:27.949	11:03	5.4mph	00:21:27.949	
				3.88	00:22:06.692	11:23	5.3mph	00:43:34.641	
				5.82	00:22:57.642	11:50	5.1mph	01:06:32.283	
				7.76	00:24:20.210	12:32	4.8mph	01:30:52.493	
				9.7	00:22:24.289	11:32	5.2mph	01:53:16.782	
				11.64	00:22:30.807	11:36	5.2mph	02:15:47.589	
				13.58	00:22:55.906	11:49	5.1mph	02:38:43.495	
				15.52	00:23:28.022	12:05	5.0mph	03:02:11.517	
				17.46	00:22:53.446	11:47	5.1mph	03:25:04.963	
				19.4	00:22:32.219	11:37	5.2mph	03:47:37.182	
				21.34	00:22:11.708	11:26	5.2mph	04:09:48.890	
				23.28	00:21:57.156	11:18	5.3mph	04:31:46.046	
				25.22	00:22:53.569	11:48	5.1mph	04:54:39.615	
				27.16	00:23:11.942	11:57	5.0mph	05:17:51.557	
				29.1	00:22:31.418	11:36	5.2mph	05:40:22.975	
				31.04	00:22:52.846	11:47	5.1mph	06:03:15.821	
				32.89	00:25:11.929	12:59	4.6mph	06:28:27.750	
				34.92	00:22:17.376	11:29	5.2mph	06:50:45.126	
				36.86	00:24:06.620	12:25	4.8mph	07:14:51.746	
				38.8	00:23:54.967	12:19	4.9mph	07:38:46.713	
				40.74	00:24:37.682	12:41	4.7mph	08:03:24.395	
				42.68	00:24:21.278	12:33	4.8mph	08:27:45.673	
				44.62	00:24:40.105	12:42	4.7mph	08:52:25.778	
				46.56	00:24:11.575	12:28	4.8mph	09:16:37.353	
				48.5	00:24:47.169	12:46	4.7mph	09:41:24.522	
				50.44	00:25:52.710	13:20	4.5mph	10:07:17.232	
				52.38	00:26:07.803	13:28	4.5mph	10:33:25.035	
				54.32	00:25:36.777	13:12	4.5mph	10:59:01.812	
				56.26	00:25:54.481	13:21	4.5mph	11:24:56.293	
				58.2	00:26:09.234	13:28	4.5mph	11:51:05.527	
				60.14	00:27:51.042	14:21	4.2mph	12:18:56.569	
				62.08	00:25:39.034	13:13	4.5mph	12:44:35.603	
				64.02	00:25:17.648	13:02	4.6mph	13:09:53.251	
				65.96	00:28:56.306	14:55	4.0mph	13:38:49.557	
				67.9	00:37:42.638	19:26	3.1mph	14:16:32.195	
				69.84	00:44:58.984	23:11	2.6mph	15:01:31.179	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
17 BENJAMIN DELIKAT	BROOKLYN, NY	24HRS	2452	Laps: 36 15:04:48.59	36	N/A	M	27	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:16:01.207	08:15	7.3mph	00:16:01.207	
				3.88	00:16:31.539	08:31	7.0mph	00:32:32.746	
				5.82	00:15:55.974	08:12	7.3mph	00:48:28.720	
				7.76	00:15:59.436	08:14	7.3mph	01:04:28.156	
				9.7	00:18:41.176	09:37	6.2mph	01:23:09.332	
				11.64	00:18:01.939	09:17	6.5mph	01:41:11.271	
				13.58	00:16:14.986	08:22	7.2mph	01:57:26.257	
				15.52	00:17:37.528	09:05	6.6mph	02:15:03.785	
				17.46	00:17:04.728	08:48	6.8mph	02:32:08.513	
				19.4	00:17:25.752	08:59	6.7mph	02:49:34.265	
				21.34	00:17:45.507	09:09	6.6mph	03:07:19.772	
				23.28	00:18:14.035	09:23	6.4mph	03:25:33.807	
				25.22	00:17:23.534	08:57	6.7mph	03:42:57.341	
				27.16	00:26:29.471	13:39	4.4mph	04:09:26.812	
				29.1	00:23:22.064	12:02	5.0mph	04:32:48.876	
				31.04	00:19:24.333	10:00	6.0mph	04:52:13.209	
				32.89	00:20:18.554	10:28	5.7mph	05:12:31.763	
				34.92	00:17:19.799	08:55	6.7mph	05:29:51.562	
				36.86	00:20:48.604	10:43	5.6mph	05:50:40.166	
				38.8	00:19:36.389	10:06	5.9mph	06:10:16.555	
				40.74	00:39:21.668	20:17	3.0mph	06:49:38.223	
				42.68	00:25:18.110	13:02	4.6mph	07:14:56.333	
				44.62	00:25:35.399	13:11	4.5mph	07:40:31.732	
				46.56	00:23:39.172	12:11	4.9mph	08:04:10.904	
				48.5	00:22:23.563	11:32	5.2mph	08:26:34.467	
				50.44	00:28:18.186	14:35	4.1mph	08:54:52.653	
				52.38	00:26:11.679	13:30	4.4mph	09:21:04.332	
				54.32	00:20:37.005	10:37	5.6mph	09:41:41.337	
				56.26	00:26:55.100	13:52	4.3mph	10:08:36.437	
				58.2	00:25:46.544	13:17	4.5mph	10:34:22.981	
				60.14	00:42:49.225	22:04	2.7mph	11:17:12.206	
				62.08	00:50:51.022	26:12	2.3mph	12:08:03.228	
				64.02	00:30:48.090	15:52	3.8mph	12:38:51.318	
				65.96	00:44:13.911	22:48	2.6mph	13:23:05.229	
				67.9	00:50:20.888	25:57	2.3mph	14:13:26.117	
				69.84	00:51:22.474	26:28	2.3mph	15:04:48.591	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
18 GLEN ANDERSON	KENTS STORE, VA	24HRS	2409	Laps: 34 17:47:21.24	34	N/A	M	52	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:21:12.859	10:56	5.5mph	00:21:12.859
				3.88		00:21:05.828	10:52	5.5mph	00:42:18.687
				5.82		00:22:03.698	11:22	5.3mph	01:04:22.385
				7.76		00:21:26.664	11:03	5.4mph	01:25:49.049
				9.7		00:22:48.979	11:45	5.1mph	01:48:38.028
				11.64		00:23:35.004	12:09	4.9mph	02:12:13.032
				13.58		00:23:44.928	12:14	4.9mph	02:35:57.960
				15.52		00:27:36.372	14:13	4.2mph	03:03:34.332
				17.46		00:29:20.110	15:07	4.0mph	03:32:54.442
				19.4		00:31:51.392	16:25	3.7mph	04:04:45.834
				21.34		00:36:32.781	18:50	3.2mph	04:41:18.615
				23.28		00:25:33.829	13:10	4.6mph	05:06:52.444
				25.22		00:26:26.453	13:37	4.4mph	05:33:18.897
				27.16		00:30:16.352	15:36	3.8mph	06:03:35.249
				29.1		00:42:47.093	22:03	2.7mph	06:46:22.342
				31.04		00:32:15.354	16:37	3.6mph	07:18:37.696
				32.89		00:37:15.855	19:12	3.1mph	07:55:53.551
				34.92		00:32:51.748	16:56	3.5mph	08:28:45.299
				36.86		00:25:57.741	13:22	4.5mph	08:54:43.040
				38.8		00:36:54.110	19:01	3.2mph	09:31:37.150
				40.74		00:44:06.076	22:44	2.6mph	10:15:43.226
				42.68		00:28:44.462	14:48	4.0mph	10:44:27.688
				44.62		00:24:32.917	12:39	4.7mph	11:09:00.605
				46.56		00:28:54.406	14:54	4.0mph	11:37:55.011
				48.5		00:35:38.486	18:22	3.3mph	12:13:33.497
				50.44		00:38:03.858	19:37	3.1mph	12:51:37.355
				52.38		00:32:27.502	16:43	3.6mph	13:24:04.857
				54.32		00:32:39.731	16:50	3.6mph	13:56:44.588
				56.26		00:37:43.545	19:26	3.1mph	14:34:28.133
				58.2		00:35:03.052	18:04	3.3mph	15:09:31.185
				60.14		00:35:30.160	18:18	3.3mph	15:45:01.345
				62.08		00:31:50.674	16:24	3.7mph	16:16:52.019
				64.02		00:38:40.123	19:55	3.0mph	16:55:32.142
				65.96		00:51:49.105	26:42	2.2mph	17:47:21.247

19 JON BLACK	LEXINGTON, SC	24HRS	2411	Laps: 34 23:55:07.45	34	N/A	M	48	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:19:54.542	10:15	5.8mph	00:19:54.542
				3.88		00:21:55.387	11:18	5.3mph	00:41:49.929
				5.82		00:22:50.201	11:46	5.1mph	01:04:40.130
				7.76		00:22:27.450	11:34	5.2mph	01:27:07.580
				9.7		00:24:59.182	12:52	4.7mph	01:52:06.762
				11.64		00:24:03.530	12:24	4.8mph	02:16:10.292
				13.58		00:25:29.109	13:08	4.6mph	02:41:39.401
				15.52		00:23:44.213	12:14	4.9mph	03:05:23.614
				17.46		00:28:06.892	14:29	4.1mph	03:33:30.506
				19.4		00:30:35.959	15:46	3.8mph	04:04:06.465
				21.34		00:33:50.659	17:26	3.4mph	04:37:57.124
				23.28		00:30:53.022	15:55	3.8mph	05:08:50.146
				25.22		00:32:53.770	16:57	3.5mph	05:41:43.916
				27.16		00:30:08.891	15:32	3.9mph	06:11:52.807
				29.1		00:30:32.601	15:44	3.8mph	06:42:25.408
				31.04		00:36:19.606	18:43	3.2mph	07:18:45.014
				32.89		00:43:15.704	22:18	2.7mph	08:02:00.718
				34.92		00:39:38.630	20:26	2.9mph	08:41:39.348
				36.86		00:33:10.570	17:06	3.5mph	09:14:49.918
				38.8		00:31:54.249	16:26	3.6mph	09:46:44.167
				40.74		00:41:36.611	21:26	2.8mph	10:28:20.778
				42.68		00:38:26.498	19:48	3.0mph	11:06:47.276
				44.62		00:36:22.371	18:44	3.2mph	11:43:09.647
				46.56		00:29:01.901	14:57	4.0mph	12:12:11.548
				48.5		00:36:26.754	18:47	3.2mph	12:48:38.302
				50.44		00:41:47.186	21:32	2.8mph	13:30:25.488
				52.38		07:21:33.462	47:36	0.3mph	20:51:58.950
				54.32		00:24:53.757	12:50	4.7mph	21:16:52.707
				56.26		00:22:38.201	11:40	5.1mph	21:39:30.908
				58.2		00:21:35.587	11:07	5.4mph	22:01:06.495
				60.14		00:18:35.390	09:34	6.3mph	22:19:41.885
				62.08		00:30:24.260	15:40	3.8mph	22:50:06.145
				64.02		00:28:49.657	14:51	4.0mph	23:18:55.802
				65.96		00:36:11.656	18:39	3.2mph	23:55:07.458

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
20 BILL CAWTHORNE	MARTINEZ, GA	24HRS	2440	Laps: 34 24:23:29.46	34	N/A	M	44	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:18.776	09:57	6.0mph	00:19:18.776	
				3.88	00:19:00.470	09:47	6.1mph	00:38:19.246	
				5.82	00:18:56.102	09:45	6.1mph	00:57:15.348	
				7.76	00:19:55.488	10:16	5.8mph	01:17:10.836	
				9.7	00:19:35.552	10:05	5.9mph	01:36:46.388	
				11.64	00:20:23.554	10:30	5.7mph	01:57:09.942	
				13.58	00:22:38.617	11:40	5.1mph	02:19:48.559	
				15.52	00:22:16.042	11:28	5.2mph	02:42:04.601	
				17.46	00:21:18.644	10:59	5.5mph	03:03:23.245	
				19.4	00:24:45.357	12:45	4.7mph	03:28:08.602	
				21.34	00:31:04.149	16:00	3.7mph	03:59:12.751	
				23.28	00:25:20.558	13:03	4.6mph	04:24:33.309	
				25.22	00:32:41.529	16:51	3.6mph	04:57:14.838	
				27.16	00:24:44.868	12:45	4.7mph	05:21:59.706	
				29.1	00:26:11.797	13:30	4.4mph	05:48:11.503	
				31.04	00:28:53.944	14:53	4.0mph	06:17:05.447	
				32.89	00:30:30.002	15:43	3.8mph	06:47:35.449	
				34.92	00:31:50.167	16:24	3.7mph	07:19:25.616	
				36.86	00:26:22.359	13:35	4.4mph	07:45:47.975	
				38.8	00:27:53.300	14:22	4.2mph	08:13:41.275	
				40.74	00:34:43.622	17:54	3.4mph	08:48:24.897	
				42.68	00:26:54.409	13:52	4.3mph	09:15:19.306	
				44.62	00:26:14.763	13:31	4.4mph	09:41:34.069	
				46.56	00:31:38.590	16:18	3.7mph	10:13:12.659	
				48.5	00:25:53.499	13:20	4.5mph	10:39:06.158	
				50.44	00:32:36.276	16:48	3.6mph	11:11:42.434	
				52.38	00:35:06.381	18:05	3.3mph	11:46:48.815	
				54.32	00:41:05.230	21:10	2.8mph	12:27:54.045	
				56.26	00:45:19.507	23:21	2.6mph	13:13:13.552	
				58.2	02:00:11.332	01:57	1.0mph	15:13:24.884	
				60.14	00:37:25.394	19:17	3.1mph	15:50:50.278	
				62.08	00:42:52.694	22:06	2.7mph	16:33:42.972	
				64.02	07:14:30.560	43:58	0.3mph	23:48:13.532	
				65.96	00:35:15.929	18:10	3.3mph	24:23:29.461	

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
21 CHAD FREDERICK	HILTON HEAD, SC	24HRS	2443	Laps: 33 13:54:17.64	33	N/A	M	43	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:17:28.101	09:00	6.7mph	00:17:28.101	
				3.88	00:18:12.294	09:23	6.4mph	00:35:40.395	
				5.82	00:18:28.002	09:31	6.3mph	00:54:08.397	
				7.76	00:18:09.795	09:21	6.4mph	01:12:18.192	
				9.7	00:18:11.369	09:22	6.4mph	01:30:29.561	
				11.64	00:18:22.287	09:28	6.3mph	01:48:51.848	
				13.58	00:18:09.412	09:21	6.4mph	02:07:01.260	
				15.52	00:18:36.147	09:35	6.3mph	02:25:37.407	
				17.46	00:19:04.210	09:49	6.1mph	02:44:41.617	
				19.4	00:19:13.000	09:54	6.1mph	03:03:54.617	
				21.34	00:22:01.504	11:21	5.3mph	03:25:56.121	
				23.28	00:23:11.252	11:57	5.0mph	03:49:07.373	
				25.22	00:24:41.551	12:43	4.7mph	04:13:48.924	
				27.16	00:25:39.540	13:13	4.5mph	04:39:28.464	
				29.1	00:25:17.572	13:02	4.6mph	05:04:46.036	
				31.04	00:25:09.163	12:57	4.6mph	05:29:55.199	
				32.89	00:24:07.434	12:26	4.8mph	05:54:02.633	
				34.92	00:25:02.379	12:54	4.6mph	06:19:05.012	
				36.86	00:24:15.493	12:30	4.8mph	06:43:20.505	
				38.8	00:24:32.800	12:39	4.7mph	07:07:53.305	
				40.74	00:25:10.392	12:58	4.6mph	07:33:03.697	
				42.68	00:24:29.143	12:37	4.8mph	07:57:32.840	
				44.62	00:24:37.350	12:41	4.7mph	08:22:10.190	
				46.56	00:26:06.470	13:27	4.5mph	08:48:16.660	
				48.5	00:25:33.600	13:10	4.6mph	09:13:50.260	
				50.44	00:31:27.081	16:12	3.7mph	09:45:17.341	
				52.38	00:29:00.422	14:57	4.0mph	10:14:17.763	
				54.32	00:32:16.416	16:38	3.6mph	10:46:34.179	
				56.26	00:34:19.116	17:41	3.4mph	11:20:53.295	
				58.2	00:42:21.243	21:49	2.7mph	12:03:14.538	
				60.14	00:28:10.465	14:31	4.1mph	12:31:25.003	
				62.08	00:43:22.155	22:21	2.7mph	13:14:47.158	
				64.02	00:39:30.486	20:21	2.9mph	13:54:17.644	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
22 TEK UNG	CRANSTON, RI	24HRS	2461	Laps: 33 23:43:14.86	33	N/A	F	37	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:22:52.156	11:47	5.1mph	00:22:52.156
				3.88		00:21:20.567	11:00	5.5mph	00:44:12.723
				5.82		00:19:25.571	10:00	6.0mph	01:03:38.294
				7.76		00:20:48.107	10:43	5.6mph	01:24:26.401
				9.7		00:22:50.718	11:46	5.1mph	01:47:17.119
				11.64		00:24:22.569	12:33	4.8mph	02:11:39.688
				13.58		00:26:14.671	13:31	4.4mph	02:37:54.359
				15.52		00:26:03.060	13:25	4.5mph	03:03:57.419
				17.46		00:24:34.335	12:39	4.7mph	03:28:31.754
				19.4		00:24:13.082	12:29	4.8mph	03:52:44.836
				21.34		00:26:03.388	13:25	4.5mph	04:18:48.224
				23.28		00:28:10.025	14:31	4.1mph	04:46:58.249
				25.22		00:45:54.766	23:40	2.5mph	05:32:53.015
				27.16		00:45:46.151	23:35	2.5mph	06:18:39.166
				29.1		00:36:00.503	18:33	3.2mph	06:54:39.669
				31.04		00:30:41.105	15:49	3.8mph	07:25:20.774
				32.89		00:24:56.916	12:51	4.7mph	07:50:17.690
				34.92		00:25:44.758	13:16	4.5mph	08:16:02.448
				36.86		00:31:24.087	16:11	3.7mph	08:47:26.535
				38.8		00:33:24.900	17:13	3.5mph	09:20:51.435
				40.74		00:34:51.382	17:58	3.3mph	09:55:42.817
				42.68		00:39:35.790	20:24	2.9mph	10:35:18.607
				44.62		00:41:13.092	21:14	2.8mph	11:16:31.699
				46.56		00:47:21.945	24:24	2.5mph	12:03:53.644
				48.5		05:21:31.419	45:44	0.4mph	17:25:25.063
				50.44		00:47:19.478	24:23	2.5mph	18:12:44.541
				52.38		00:38:29.091	19:50	3.0mph	18:51:13.632
				54.32		00:35:43.555	18:24	3.3mph	19:26:57.187
				56.26		00:45:00.965	23:12	2.6mph	20:11:58.152
				58.2		00:51:00.245	26:17	2.3mph	21:02:58.397
				60.14		01:12:09.201	37:11	1.6mph	22:15:07.598
				62.08		00:43:06.025	22:13	2.7mph	22:58:13.623
				64.02		00:45:01.244	23:12	2.6mph	23:43:14.867
23 BO MILLWOOD	GREER, SC	24HRS	2450	Laps: 32 13:38:57.93	32	N/A	M	53	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:21:29.127	11:04	5.4mph	00:21:29.127
				3.88		00:20:28.874	10:33	5.7mph	00:41:58.001
				5.82		00:23:04.172	11:53	5.0mph	01:05:02.173
				7.76		00:26:52.060	13:50	4.3mph	01:31:54.233
				9.7		00:24:27.683	12:36	4.8mph	01:56:21.916
				11.64		00:22:33.871	11:37	5.2mph	02:18:55.787
				13.58		00:24:30.442	12:37	4.7mph	02:43:26.229
				15.52		00:23:27.280	12:05	5.0mph	03:06:53.509
				17.46		00:23:44.412	12:14	4.9mph	03:30:37.921
				19.4		00:24:05.365	12:25	4.8mph	03:54:43.286
				21.34		00:25:01.540	12:54	4.7mph	04:19:44.826
				23.28		00:24:14.354	12:29	4.8mph	04:43:59.180
				25.22		00:24:13.721	12:29	4.8mph	05:08:12.901
				27.16		00:23:48.241	12:16	4.9mph	05:32:01.142
				29.1		00:23:58.603	12:21	4.9mph	05:55:59.745
				31.04		00:24:43.221	12:44	4.7mph	06:20:42.966
				32.89		00:28:14.962	14:33	4.1mph	06:48:57.928
				34.92		00:23:11.933	11:57	5.0mph	07:12:09.861
				36.86		00:24:45.291	12:45	4.7mph	07:36:55.152
				38.8		00:24:47.073	12:46	4.7mph	08:01:42.225
				40.74		00:24:16.650	12:30	4.8mph	08:25:58.875
				42.68		00:25:42.637	13:15	4.5mph	08:51:41.512
				44.62		00:22:39.984	11:41	5.1mph	09:14:21.496
				46.56		00:27:05.986	13:58	4.3mph	09:41:27.482
				48.5		00:25:50.109	13:19	4.5mph	10:07:17.591
				50.44		00:26:08.393	13:28	4.5mph	10:33:25.984
				52.38		00:25:37.226	13:12	4.5mph	10:59:03.210
				54.32		00:25:53.861	13:20	4.5mph	11:24:57.071
				56.26		00:32:44.821	16:52	3.6mph	11:57:41.892
				58.2		00:27:31.896	14:11	4.2mph	12:25:13.788
				60.14		00:28:49.143	14:51	4.0mph	12:54:02.931
				62.08		00:44:55.003	23:09	2.6mph	13:38:57.934

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number	
24	CATHERINE RUBINSTEIN	CHARLESTON, SC	24HRS	2429	Laps: 32 20:00:23.95	32	N/A	F	50	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:21:02.892	10:51	5.5mph	00:21:02.892		
				3.88	00:24:47.743	12:46	4.7mph	00:45:50.635		
				5.82	00:22:04.871	11:22	5.3mph	01:07:55.506		
				7.76	00:24:01.454	12:23	4.8mph	01:31:56.960		
				9.7	00:25:08.119	12:57	4.6mph	01:57:05.079		
				11.64	00:23:46.503	12:15	4.9mph	02:20:51.582		
				13.58	00:27:42.833	14:17	4.2mph	02:48:34.415		
				15.52	00:34:21.100	17:42	3.4mph	03:22:55.515		
				17.46	00:26:48.547	13:49	4.3mph	03:49:44.062		
				19.4	00:34:02.280	17:32	3.4mph	04:23:46.342		
				21.34	00:44:47.341	23:05	2.6mph	05:08:33.683		
				23.28	01:00:50.527	31:21	1.9mph	06:09:24.210		
				25.22	00:41:26.920	21:21	2.8mph	06:50:51.130		
				27.16	00:35:50.557	18:28	3.2mph	07:26:41.687		
				29.1	00:35:07.519	18:06	3.3mph	08:01:49.206		
				31.04	00:33:32.023	17:17	3.5mph	08:35:21.229		
				32.89	00:32:22.875	16:41	3.6mph	09:07:44.104		
				34.92	00:34:39.320	17:51	3.4mph	09:42:23.424		
				36.86	00:49:11.922	25:21	2.4mph	10:31:35.346		
				38.8	00:50:19.129	25:56	2.3mph	11:21:54.475		
				40.74	01:23:48.935	43:12	1.4mph	12:45:43.410		
				42.68	00:37:56.399	19:33	3.1mph	13:23:39.809		
				44.62	00:30:22.358	15:39	3.8mph	13:54:02.167		
				46.56	00:30:39.847	15:48	3.8mph	14:24:42.014		
				48.5	00:39:20.747	20:16	3.0mph	15:04:02.761		
				50.44	00:37:52.191	19:31	3.1mph	15:41:54.952		
				52.38	00:38:39.401	19:55	3.0mph	16:20:34.353		
				54.32	00:31:58.815	16:29	3.6mph	16:52:33.168		
				56.26	00:35:30.192	18:18	3.3mph	17:28:03.360		
				58.2	01:18:43.292	40:34	1.5mph	18:46:46.652		
				60.14	00:33:43.175	17:22	3.5mph	19:20:29.827		
				62.08	00:39:54.131	20:34	2.9mph	20:00:23.958		
25	ALEX ANAYA	ALPHARETTA, GA	24HRS	2401	Laps: 32 21:33:30.46	32	N/A	M	48	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>		
				1.94	00:22:24.950	11:33	5.2mph	00:22:24.950		
				3.88	00:20:37.205	10:37	5.6mph	00:43:02.155		
				5.82	00:20:48.987	10:43	5.6mph	01:03:51.142		
				7.76	00:28:23.325	14:38	4.1mph	01:32:14.467		
				9.7	00:22:39.470	11:40	5.1mph	01:54:53.937		
				11.64	00:23:18.912	12:01	5.0mph	02:18:12.849		
				13.58	00:23:48.501	12:16	4.9mph	02:42:01.350		
				15.52	00:24:14.938	12:29	4.8mph	03:06:16.288		
				17.46	00:26:50.552	13:50	4.3mph	03:33:06.840		
				19.4	00:29:46.129	15:20	3.9mph	04:02:52.969		
				21.34	00:40:19.785	20:47	2.9mph	04:43:12.754		
				23.28	00:33:50.381	17:26	3.4mph	05:17:03.135		
				25.22	00:27:08.752	13:59	4.3mph	05:44:11.887		
				27.16	00:26:19.940	13:34	4.4mph	06:10:31.827		
				29.1	00:26:01.418	13:24	4.5mph	06:36:33.245		
				31.04	00:29:18.447	15:06	4.0mph	07:05:51.692		
				32.89	00:32:07.913	16:33	3.6mph	07:37:59.605		
				34.92	00:28:05.033	14:28	4.1mph	08:06:04.638		
				36.86	00:34:15.593	17:39	3.4mph	08:40:20.231		
				38.8	00:33:49.428	17:26	3.4mph	09:14:09.659		
				40.74	00:37:04.177	19:06	3.1mph	09:51:13.836		
				42.68	00:46:40.625	24:03	2.5mph	10:37:54.461		
				44.62	00:40:18.009	20:46	2.9mph	11:18:12.470		
				46.56	00:38:42.678	19:57	3.0mph	11:56:55.148		
				48.5	01:23:12.739	42:53	1.4mph	13:20:07.887		
				50.44	00:47:16.186	24:22	2.5mph	14:07:24.073		
				52.38	00:41:33.295	21:25	2.8mph	14:48:57.368		
				54.32	00:51:53.944	26:45	2.2mph	15:40:51.312		
				56.26	00:52:20.913	26:59	2.2mph	16:33:12.225		
				58.2	00:55:23.004	28:32	2.1mph	17:28:35.229		
				60.14	03:20:07.415	43:09	0.6mph	20:48:42.644		
				62.08	00:44:47.820	23:05	2.6mph	21:33:30.464		

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
26 MEGHAN WAYMAN	SYLACAUGA, AL	24HRS	2427	Laps: 32 23:52:58.42	32	N/A	F	38	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:22:25.162	11:33	5.2mph	00:22:25.162
				3.88		00:20:50.545	10:44	5.6mph	00:43:15.707
				5.82		00:20:35.810	10:37	5.7mph	01:03:51.517
				7.76		00:32:09.451	16:34	3.6mph	01:36:00.968
				9.7		00:23:59.662	12:22	4.9mph	02:00:00.630
				11.64		00:23:39.603	12:11	4.9mph	02:23:40.233
				13.58		00:31:56.018	16:27	3.6mph	02:55:36.251
				15.52		00:37:28.037	19:18	3.1mph	03:33:04.288
				17.46		00:32:55.895	16:58	3.5mph	04:06:00.183
				19.4		00:37:11.103	19:10	3.1mph	04:43:11.286
				21.34		00:36:23.535	18:45	3.2mph	05:19:34.821
				23.28		00:34:53.472	17:59	3.3mph	05:54:28.293
				25.22		00:32:55.280	16:58	3.5mph	06:27:23.573
				27.16		00:33:46.558	17:24	3.4mph	07:01:10.131
				29.1		00:39:01.053	20:06	3.0mph	07:40:11.184
				31.04		00:35:49.542	18:28	3.2mph	08:16:00.726
				32.89		00:31:08.610	16:03	3.7mph	08:47:09.336
				34.92		00:37:30.766	19:20	3.1mph	09:24:40.102
				36.86		00:41:02.919	21:09	2.8mph	10:05:43.021
				38.8		00:37:11.851	19:10	3.1mph	10:42:54.872
				40.74		00:35:14.304	18:09	3.3mph	11:18:09.176
				42.68		00:38:48.283	20:00	3.0mph	11:56:57.459
				44.62		01:23:06.914	42:50	1.4mph	13:20:04.373
				46.56		00:47:18.556	24:23	2.5mph	14:07:22.929
				48.5		00:41:30.244	21:23	2.8mph	14:48:53.173
				50.44		00:37:37.091	19:23	3.1mph	15:26:30.264
				52.38		04:23:24.754	15:47	0.4mph	19:49:55.018
				54.32		00:46:04.653	23:45	2.5mph	20:35:59.671
				56.26		00:58:24.747	30:06	2.0mph	21:34:24.418
				58.2		00:49:45.947	25:39	2.3mph	22:24:10.365
				60.14		00:57:34.852	29:40	2.0mph	23:21:45.217
				62.08		00:31:13.207	16:05	3.7mph	23:52:58.424
27 TIM CLAPP	EVANS, GA	24HRS	2426	Laps: 28 23:43:14.37	28	N/A	M	61	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:27:54.063	14:22	4.2mph	00:27:54.063
				3.88		00:26:54.944	13:52	4.3mph	00:54:49.007
				5.82		00:28:49.554	14:51	4.0mph	01:23:38.561
				7.76		00:30:27.921	15:42	3.8mph	01:54:06.482
				9.7		00:31:38.231	16:18	3.7mph	02:25:44.713
				11.64		00:31:45.075	16:22	3.7mph	02:57:29.788
				13.58		00:32:00.205	16:29	3.6mph	03:29:29.993
				15.52		00:31:42.459	16:20	3.7mph	04:01:12.452
				17.46		00:33:32.798	17:17	3.5mph	04:34:45.250
				19.4		00:32:54.814	16:57	3.5mph	05:07:40.064
				21.34		00:33:55.266	17:29	3.4mph	05:41:35.330
				23.28		00:34:52.499	17:58	3.3mph	06:16:27.829
				25.22		03:13:54.484	39:57	0.6mph	09:30:22.313
				27.16		00:33:04.751	17:03	3.5mph	10:03:27.064
				29.1		00:31:51.133	16:25	3.7mph	10:35:18.197
				31.04		00:41:14.065	21:15	2.8mph	11:16:32.262
				32.89		04:52:21.403	30:42	0.4mph	16:08:53.665
				34.92		00:38:11.934	19:41	3.0mph	16:47:05.599
				36.86		00:38:19.074	19:45	3.0mph	17:25:24.673
				38.8		00:47:19.452	24:23	2.5mph	18:12:44.125
				40.74		00:38:29.054	19:50	3.0mph	18:51:13.179
				42.68		00:35:43.388	18:24	3.3mph	19:26:56.567
				44.62		00:45:01.179	23:12	2.6mph	20:11:57.746
				46.56		00:50:59.516	26:17	2.3mph	21:02:57.262
				48.5		00:42:30.286	21:54	2.7mph	21:45:27.548
				50.44		00:31:00.985	15:59	3.8mph	22:16:28.533
				52.38		00:41:45.253	21:31	2.8mph	22:58:13.786
				54.32		00:45:00.586	23:12	2.6mph	23:43:14.372

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
28 TANYA TWERDOWSKY	BIRMINGHAM, AL	24HRS	2456	Laps: 28 23:52:58.64	28	N/A	F	31	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:20.928	11:31	5.2mph	00:22:20.928	
				3.88	00:20:39.169	10:38	5.6mph	00:43:00.097	
				5.82	00:20:49.514	10:44	5.6mph	01:03:49.611	
				7.76	00:32:10.293	16:35	3.6mph	01:35:59.904	
				9.7	00:21:23.829	11:01	5.4mph	01:57:23.733	
				11.64	00:26:15.931	13:32	4.4mph	02:23:39.664	
				13.58	00:31:56.169	16:27	3.6mph	02:55:35.833	
				15.52	00:37:24.423	19:16	3.1mph	03:33:00.256	
				17.46	00:33:01.343	17:01	3.5mph	04:06:01.599	
				19.4	00:37:09.039	19:09	3.1mph	04:43:10.638	
				21.34	00:36:21.879	18:44	3.2mph	05:19:32.517	
				23.28	00:34:54.122	17:59	3.3mph	05:54:26.639	
				25.22	00:32:57.340	16:59	3.5mph	06:27:23.979	
				27.16	00:33:48.649	17:25	3.4mph	07:01:12.628	
				29.1	00:38:56.928	20:04	3.0mph	07:40:09.556	
				31.04	00:35:50.832	18:28	3.2mph	08:16:00.388	
				32.89	01:08:40.850	35:24	1.7mph	09:24:41.238	
				34.92	00:41:00.637	21:08	2.8mph	10:05:41.875	
				36.86	01:12:29.583	37:22	1.6mph	11:18:11.458	
				38.8	00:38:42.999	19:57	3.0mph	11:56:54.457	
				40.74	01:22:59.010	42:46	1.4mph	13:19:53.467	
				42.68	01:29:03.260	45:54	1.3mph	14:48:56.727	
				44.62	00:37:36.910	19:23	3.1mph	15:26:33.637	
				46.56	05:09:28.442	39:31	0.4mph	20:36:02.079	
				48.5	00:58:19.250	30:03	2.0mph	21:34:21.329	
				50.44	00:49:53.604	25:43	2.3mph	22:24:14.933	
				52.38	00:57:33.639	29:40	2.0mph	23:21:48.572	
				54.32	00:31:10.068	16:03	3.7mph	23:52:58.640	
29 STEPHEN BEAUPRE	PANAMA CITY BEACH, FL	24HRS	2414	Laps: 27 11:08:23.21	27	N/A	M	54	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:18:10.640	09:22	6.4mph	00:18:10.640	
				3.88	00:18:23.842	09:29	6.3mph	00:36:34.482	
				5.82	00:18:50.959	09:42	6.2mph	00:55:25.441	
				7.76	00:19:20.486	09:58	6.0mph	01:14:45.927	
				9.7	00:21:06.181	10:52	5.5mph	01:35:52.108	
				11.64	00:20:09.980	10:23	5.8mph	01:56:02.088	
				13.58	00:19:39.324	10:07	5.9mph	02:15:41.412	
				15.52	00:19:36.757	10:06	5.9mph	02:35:18.169	
				17.46	00:20:01.258	10:19	5.8mph	02:55:19.427	
				19.4	00:20:55.779	10:47	5.6mph	03:16:15.206	
				21.34	00:20:50.982	10:44	5.6mph	03:37:06.188	
				23.28	00:24:15.968	12:30	4.8mph	04:01:22.156	
				25.22	00:26:27.328	13:38	4.4mph	04:27:49.484	
				27.16	00:26:21.563	13:35	4.4mph	04:54:11.047	
				29.1	00:26:09.182	13:28	4.5mph	05:20:20.229	
				31.04	00:25:26.409	13:06	4.6mph	05:45:46.638	
				32.89	00:27:55.578	14:23	4.2mph	06:13:42.216	
				34.92	00:26:00.151	13:24	4.5mph	06:39:42.367	
				36.86	00:27:02.878	13:56	4.3mph	07:06:45.245	
				38.8	00:29:53.428	15:24	3.9mph	07:36:38.673	
				40.74	00:25:41.941	13:14	4.5mph	08:02:20.614	
				42.68	00:26:33.911	13:41	4.4mph	08:28:54.525	
				44.62	00:25:58.941	13:23	4.5mph	08:54:53.466	
				46.56	00:30:17.336	15:36	3.8mph	09:25:10.802	
				48.5	00:34:54.899	17:59	3.3mph	10:00:05.701	
				50.44	00:30:59.288	15:58	3.8mph	10:31:04.989	
				52.38	00:37:18.222	19:13	3.1mph	11:08:23.211	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
30 ZACH MCGALLIARD	STATESBORO, GA	24HRS	2447	Laps: 27 12:58:03.36	27	N/A	M	28	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:20:01.087	10:19	5.8mph	00:20:01.087
3.88	00:18:43.220	09:39	6.2mph	00:38:44.307
5.82	00:20:13.019	10:25	5.8mph	00:58:57.326
7.76	00:19:58.012	10:17	5.8mph	01:18:55.338
9.7	00:21:19.219	10:59	5.5mph	01:40:14.557
11.64	00:21:03.973	10:51	5.5mph	02:01:18.530
13.58	00:19:09.463	09:52	6.1mph	02:20:27.993
15.52	00:22:05.913	11:23	5.3mph	02:42:33.906
17.46	00:25:00.274	12:53	4.7mph	03:07:34.180
19.4	00:21:44.675	11:12	5.4mph	03:29:18.855
21.34	00:21:50.764	11:15	5.3mph	03:51:09.619
23.28	00:23:16.650	11:59	5.0mph	04:14:26.269
25.22	00:22:44.005	11:43	5.1mph	04:37:10.274
27.16	00:42:02.321	21:40	2.8mph	05:19:12.595
29.1	00:21:58.047	11:19	5.3mph	05:41:10.642
31.04	00:27:13.226	14:01	4.3mph	06:08:23.868
32.89	00:29:17.304	15:05	4.0mph	06:37:41.172
34.92	00:38:46.595	19:59	3.0mph	07:16:27.767
36.86	00:26:09.015	13:28	4.5mph	07:42:36.782
38.8	00:22:41.031	11:41	5.1mph	08:05:17.813
40.74	00:34:04.732	17:34	3.4mph	08:39:22.545
42.68	01:19:53.881	41:11	1.5mph	09:59:16.426
44.62	00:29:56.438	15:26	3.9mph	10:29:12.864
46.56	00:27:53.499	14:22	4.2mph	10:57:06.363
48.5	00:41:29.750	21:23	2.8mph	11:38:36.113
50.44	00:31:04.724	16:01	3.7mph	12:09:40.837
52.38	00:48:22.525	24:56	2.4mph	12:58:03.362

31 GREG HERSH	SEATTLE, WA	24HRS	2424	Laps: 27 17:06:29.41	27	N/A	M	32	USA
---------------	-------------	-------	------	-------------------------	----	-----	---	----	-----

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:19:47.122	10:11	5.9mph	00:19:47.122
3.88	00:19:34.524	10:05	5.9mph	00:39:21.646
5.82	00:20:16.773	10:27	5.7mph	00:59:38.419
7.76	00:22:25.647	11:33	5.2mph	01:22:04.066
9.7	00:20:34.616	10:36	5.7mph	01:42:38.682
11.64	00:21:22.194	11:00	5.4mph	02:04:00.876
13.58	00:21:51.991	11:16	5.3mph	02:25:52.867
15.52	00:21:41.270	11:10	5.4mph	02:47:34.137
17.46	00:26:32.343	13:40	4.4mph	03:14:06.480
19.4	00:37:51.691	19:31	3.1mph	03:51:58.171
21.34	00:47:22.307	24:25	2.5mph	04:39:20.478
23.28	00:27:36.921	14:14	4.2mph	05:06:57.399
25.22	00:23:08.783	11:55	5.0mph	05:30:06.182
27.16	00:27:07.710	13:59	4.3mph	05:57:13.892
29.1	00:33:51.935	17:27	3.4mph	06:31:05.827
31.04	00:32:58.925	17:00	3.5mph	07:04:04.752
32.89	00:28:39.364	14:46	4.1mph	07:32:44.116
34.92	00:36:57.497	19:03	3.1mph	08:09:41.613
36.86	00:28:53.401	14:53	4.0mph	08:38:35.014
38.8	00:28:05.565	14:28	4.1mph	09:06:40.579
40.74	00:24:36.454	12:41	4.7mph	09:31:17.033
42.68	00:26:12.624	13:30	4.4mph	09:57:29.657
44.62	00:27:12.258	14:01	4.3mph	10:24:41.915
46.56	00:28:39.500	14:46	4.1mph	10:53:21.415
48.5	00:33:11.213	17:06	3.5mph	11:26:32.628
50.44	00:29:56.675	15:26	3.9mph	11:56:29.303
52.38	05:10:00.109	39:48	0.4mph	17:06:29.412

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
32 JOANNA WALDO	BETHESDA, MD	24HRS	2444	Laps: 27 22:07:50.14	27	N/A	F	31	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:18:31.946	09:33	6.3mph	00:18:31.946	
				3.88	00:19:26.490	10:01	6.0mph	00:37:58.436	
				5.82	00:19:35.480	10:05	5.9mph	00:57:33.916	
				7.76	00:20:56.841	10:47	5.6mph	01:18:30.757	
				9.7	00:21:16.253	10:57	5.5mph	01:39:47.010	
				11.64	00:21:22.603	11:01	5.4mph	02:01:09.613	
				13.58	00:22:55.655	11:49	5.1mph	02:24:05.268	
				15.52	00:23:29.586	12:06	5.0mph	02:47:34.854	
				17.46	00:26:36.368	13:42	4.4mph	03:14:11.222	
				19.4	00:28:10.538	14:31	4.1mph	03:42:21.760	
				21.34	00:28:48.384	14:50	4.0mph	04:11:10.144	
				23.28	00:25:03.422	12:54	4.6mph	04:36:13.566	
				25.22	00:27:46.907	14:19	4.2mph	05:04:00.473	
				27.16	00:32:38.591	16:49	3.6mph	05:36:39.064	
				29.1	00:28:44.962	14:49	4.0mph	06:05:24.026	
				31.04	00:29:42.780	15:18	3.9mph	06:35:06.806	
				32.89	00:27:24.120	14:07	4.2mph	07:02:30.926	
				34.92	00:31:36.860	16:17	3.7mph	07:34:07.786	
				36.86	00:29:24.415	15:09	4.0mph	08:03:32.201	
				38.8	00:35:08.717	18:07	3.3mph	08:38:40.918	
				40.74	00:34:14.418	17:39	3.4mph	09:12:55.336	
				42.68	00:41:53.882	21:35	2.8mph	09:54:49.218	
				44.62	00:42:16.470	21:47	2.8mph	10:37:05.688	
				46.56	00:44:15.153	22:48	2.6mph	11:21:20.841	
				48.5	00:42:33.682	21:56	2.7mph	12:03:54.523	
				50.44	00:51:58.258	26:47	2.2mph	12:55:52.781	
				52.38	09:11:57.362	44:31	0.2mph	22:07:50.143	

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
33 KAREN MURRAY	MAMARONECK, NY	24HRS	2410	Laps: 26 12:23:45.84	26	N/A	F	52	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:10.158	10:54	5.5mph	00:21:10.158	
				3.88	00:20:46.059	10:42	5.6mph	00:41:56.217	
				5.82	00:21:45.762	11:13	5.3mph	01:03:41.979	
				7.76	00:22:06.939	11:24	5.3mph	01:25:48.918	
				9.7	00:22:35.587	11:38	5.2mph	01:48:24.505	
				11.64	00:22:44.482	11:43	5.1mph	02:11:08.987	
				13.58	00:24:47.695	12:46	4.7mph	02:35:56.682	
				15.52	00:25:48.710	13:18	4.5mph	03:01:45.392	
				17.46	00:28:08.628	14:30	4.1mph	03:29:54.020	
				19.4	00:28:30.814	14:41	4.1mph	03:58:24.834	
				21.34	00:25:11.099	12:58	4.6mph	04:23:35.933	
				23.28	00:25:17.047	13:02	4.6mph	04:48:52.980	
				25.22	00:28:36.112	14:44	4.1mph	05:17:29.092	
				27.16	00:30:03.106	15:29	3.9mph	05:47:32.198	
				29.1	00:28:02.417	14:27	4.2mph	06:15:34.615	
				31.04	00:30:40.595	15:48	3.8mph	06:46:15.210	
				32.89	00:32:12.692	16:36	3.6mph	07:18:27.902	
				34.92	00:37:27.871	19:18	3.1mph	07:55:55.773	
				36.86	00:30:41.531	15:49	3.8mph	08:26:37.304	
				38.8	00:28:17.646	14:35	4.1mph	08:54:54.950	
				40.74	00:36:35.653	18:51	3.2mph	09:31:30.603	
				42.68	00:44:15.461	22:48	2.6mph	10:15:46.064	
				44.62	00:31:34.816	16:16	3.7mph	10:47:20.880	
				46.56	00:28:30.513	14:41	4.1mph	11:15:51.393	
				48.5	00:30:22.248	15:39	3.8mph	11:46:13.641	
				50.44	00:37:32.205	19:20	3.1mph	12:23:45.846	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
34 ADDISON TESTOFF		24HRS	2423	Laps: 26 14:15:24.02	26	N/A	M	21	
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:23:08.393	11:55	5.0mph	00:23:08.393	
				3.88	00:23:12.572	11:57	5.0mph	00:46:20.965	
				5.82	00:22:14.294	11:27	5.2mph	01:08:35.259	
				7.76	00:21:44.288	11:12	5.4mph	01:30:19.547	
				9.7	00:22:58.767	11:50	5.1mph	01:53:18.314	
				11.64	00:23:29.677	12:06	5.0mph	02:16:47.991	
				13.58	00:24:58.995	12:52	4.7mph	02:41:46.986	
				15.52	00:24:04.811	12:24	4.8mph	03:05:51.797	
				17.46	00:24:27.401	12:36	4.8mph	03:30:19.198	
				19.4	00:24:19.945	12:32	4.8mph	03:54:39.143	
				21.34	00:25:08.332	12:57	4.6mph	04:19:47.475	
				23.28	00:25:38.950	13:13	4.5mph	04:45:26.425	
				25.22	00:25:38.045	13:12	4.5mph	05:11:04.470	
				27.16	00:26:15.858	13:32	4.4mph	05:37:20.328	
				29.1	00:24:53.010	12:49	4.7mph	06:02:13.338	
				31.04	00:32:18.578	16:39	3.6mph	06:34:31.916	
				32.89	00:26:43.070	13:46	4.4mph	07:01:14.986	
				34.92	00:30:02.344	15:29	3.9mph	07:31:17.330	
				36.86	00:32:02.693	16:31	3.6mph	08:03:20.023	
				38.8	00:46:28.582	23:57	2.5mph	08:49:48.605	
				40.74	00:49:45.311	25:38	2.3mph	09:39:33.916	
				42.68	00:43:05.834	22:12	2.7mph	10:22:39.750	
				44.62	00:47:18.499	24:23	2.5mph	11:09:58.249	
				46.56	00:45:04.616	23:14	2.6mph	11:55:02.865	
				48.5	01:00:26.443	31:09	1.9mph	12:55:29.308	
				50.44	01:19:54.716	41:11	1.5mph	14:15:24.024	

35 NANCY UHLAND	WASHINGTON, DC	24HRS	2436	Laps: 26 15:27:23.56	26	N/A	F	46	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:37.757	11:08	5.4mph	00:21:37.757	
				3.88	00:21:12.932	10:56	5.5mph	00:42:50.689	
				5.82	00:21:19.895	10:59	5.5mph	01:04:10.584	
				7.76	00:21:01.191	10:50	5.5mph	01:25:11.775	
				9.7	00:22:35.465	11:38	5.2mph	01:47:47.240	
				11.64	00:39:10.005	20:11	3.0mph	02:26:57.245	
				13.58	00:25:11.832	12:59	4.6mph	02:52:09.077	
				15.52	00:27:41.177	14:16	4.2mph	03:19:50.254	
				17.46	00:28:41.895	14:47	4.1mph	03:48:32.149	
				19.4	00:35:29.584	18:17	3.3mph	04:24:01.733	
				21.34	00:44:24.553	22:53	2.6mph	05:08:26.286	
				23.28	00:29:25.451	15:10	4.0mph	05:37:51.737	
				25.22	00:28:01.713	14:26	4.2mph	06:05:53.450	
				27.16	00:34:42.273	17:53	3.4mph	06:40:35.723	
				29.1	00:31:37.225	16:17	3.7mph	07:12:12.948	
				31.04	00:39:35.556	20:24	2.9mph	07:51:48.504	
				32.89	00:36:16.516	18:41	3.2mph	08:28:05.020	
				34.92	00:37:53.258	19:31	3.1mph	09:05:58.278	
				36.86	00:36:35.933	18:51	3.2mph	09:42:34.211	
				38.8	00:45:27.523	23:25	2.6mph	10:28:01.734	
				40.74	01:27:37.202	45:10	1.3mph	11:55:38.936	
				42.68	00:40:25.112	20:50	2.9mph	12:36:04.048	
				44.62	00:47:26.528	24:27	2.5mph	13:23:30.576	
				46.56	00:38:37.406	19:54	3.0mph	14:02:07.982	
				48.5	00:41:24.488	21:20	2.8mph	14:43:32.470	
				50.44	00:43:51.098	22:36	2.7mph	15:27:23.568	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
36 TIM BEECHEM	SUMMERVILLE, SC	24HRS	2425	Laps: 26 16:18:40.98	26	N/A	M	33	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:35.441	11:38	5.2mph	00:22:35.441	
				3.88	00:24:24.035	12:34	4.8mph	00:46:59.476	
				5.82	00:24:13.319	12:29	4.8mph	01:11:12.795	
				7.76	00:26:33.311	13:41	4.4mph	01:37:46.106	
				9.7	00:24:45.483	12:45	4.7mph	02:02:31.589	
				11.64	00:24:49.256	12:47	4.7mph	02:27:20.845	
				13.58	00:25:38.688	13:13	4.5mph	02:52:59.533	
				15.52	00:29:50.569	15:23	3.9mph	03:22:50.102	
				17.46	00:33:51.251	17:27	3.4mph	03:56:41.353	
				19.4	00:38:27.182	19:49	3.0mph	04:35:08.535	
				21.34	00:44:24.730	22:53	2.6mph	05:19:33.265	
				23.28	00:46:27.857	23:57	2.5mph	06:06:01.122	
				25.22	00:49:50.924	25:41	2.3mph	06:55:52.046	
				27.16	00:33:47.314	17:25	3.4mph	07:29:39.360	
				29.1	00:32:54.396	16:57	3.5mph	08:02:33.756	
				31.04	00:44:22.932	22:52	2.6mph	08:46:56.688	
				32.89	00:32:51.476	16:56	3.5mph	09:19:48.164	
				34.92	00:50:13.100	25:53	2.3mph	10:10:01.264	
				36.86	00:31:25.677	16:12	3.7mph	10:41:26.941	
				38.8	00:39:53.399	20:33	2.9mph	11:21:20.340	
				40.74	01:07:10.448	34:37	1.7mph	12:28:30.788	
				42.68	00:41:15.822	21:16	2.8mph	13:09:46.610	
				44.62	00:51:35.643	26:35	2.3mph	14:01:22.253	
				46.56	00:37:12.392	19:10	3.1mph	14:38:34.645	
				48.5	00:46:34.111	24:00	2.5mph	15:25:08.756	
				50.44	00:53:32.230	27:35	2.2mph	16:18:40.986	

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
37 ANGELA HARKEY	ALPHARETTA, GA	24HRS	2442	Laps: 26 16:23:25.01	26	N/A	F	30	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:23.313	11:32	5.2mph	00:22:23.313	
				3.88	00:21:42.402	11:11	5.4mph	00:44:05.715	
				5.82	00:24:02.906	12:23	4.8mph	01:08:08.621	
				7.76	00:25:34.031	13:10	4.6mph	01:33:42.652	
				9.7	00:25:32.536	13:09	4.6mph	01:59:15.188	
				11.64	00:26:27.987	13:38	4.4mph	02:25:43.175	
				13.58	00:23:53.997	12:19	4.9mph	02:49:37.172	
				15.52	00:24:34.923	12:40	4.7mph	03:14:12.095	
				17.46	00:35:18.791	18:12	3.3mph	03:49:30.886	
				19.4	00:27:18.900	14:04	4.3mph	04:16:49.786	
				21.34	00:45:47.705	23:36	2.5mph	05:02:37.491	
				23.28	00:40:42.325	20:58	2.9mph	05:43:19.816	
				25.22	00:29:06.601	15:00	4.0mph	06:12:26.417	
				27.16	00:33:47.834	17:25	3.4mph	06:46:14.251	
				29.1	00:37:21.587	19:15	3.1mph	07:23:35.838	
				31.04	00:40:39.691	20:57	2.9mph	08:04:15.529	
				32.89	01:00:37.411	31:15	1.9mph	09:04:52.940	
				34.92	00:39:39.394	20:26	2.9mph	09:44:32.334	
				36.86	00:48:14.208	24:51	2.4mph	10:32:46.542	
				38.8	00:41:52.376	21:35	2.8mph	11:14:38.918	
				40.74	00:50:45.973	26:10	2.3mph	12:05:24.891	
				42.68	00:50:46.945	26:10	2.3mph	12:56:11.836	
				44.62	00:48:46.035	25:08	2.4mph	13:44:57.871	
				46.56	00:58:32.992	30:10	2.0mph	14:43:30.863	
				48.5	00:54:10.578	27:55	2.1mph	15:37:41.441	
				50.44	00:45:43.572	23:34	2.5mph	16:23:25.013	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
38 CHRISTI PAINE	ALPHARETTA, GA	24HRS	2419	Laps: 26 16:23:26.46	26	N/A	F	51	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:23.813	11:32	5.2mph	00:22:23.813	
				3.88	00:21:42.246	11:11	5.4mph	00:44:06.059	
				5.82	00:24:03.141	12:23	4.8mph	01:08:09.200	
				7.76	00:25:34.910	13:11	4.5mph	01:33:44.110	
				9.7	00:25:32.004	13:09	4.6mph	01:59:16.114	
				11.64	00:26:27.350	13:38	4.4mph	02:25:43.464	
				13.58	00:23:54.773	12:19	4.9mph	02:49:38.237	
				15.52	00:24:33.776	12:39	4.7mph	03:14:12.013	
				17.46	00:35:18.982	18:12	3.3mph	03:49:30.995	
				19.4	00:27:19.072	14:04	4.3mph	04:16:50.067	
				21.34	00:45:48.248	23:36	2.5mph	05:02:38.315	
				23.28	00:40:41.069	20:58	2.9mph	05:43:19.384	
				25.22	00:29:07.364	15:00	4.0mph	06:12:26.748	
				27.16	00:33:46.171	17:24	3.4mph	06:46:12.919	
				29.1	00:37:23.694	19:16	3.1mph	07:23:36.613	
				31.04	00:40:38.040	20:56	2.9mph	08:04:14.653	
				32.89	01:00:37.536	31:15	1.9mph	09:04:52.189	
				34.92	00:39:40.629	20:27	2.9mph	09:44:32.818	
				36.86	00:48:13.896	24:51	2.4mph	10:32:46.714	
				38.8	00:41:52.850	21:35	2.8mph	11:14:39.564	
				40.74	00:50:47.976	26:11	2.3mph	12:05:27.540	
				42.68	00:50:46.052	26:10	2.3mph	12:56:13.592	
				44.62	00:48:46.050	25:08	2.4mph	13:44:59.642	
				46.56	00:58:30.862	30:09	2.0mph	14:43:30.504	
				48.5	00:54:13.951	27:57	2.1mph	15:37:44.455	
				50.44	00:45:42.009	23:33	2.5mph	16:23:26.464	

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
39 HENRY RUEDEN	DE PERE, WI	24HRS	2451	Laps: 26 16:53:00.95	26	N/A	M	69	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:31:12.633	16:05	3.7mph	00:31:12.633	
				3.88	00:31:45.294	16:22	3.7mph	01:02:57.927	
				5.82	00:31:50.238	16:24	3.7mph	01:34:48.165	
				7.76	00:35:51.962	18:29	3.2mph	02:10:40.127	
				9.7	00:35:02.789	18:03	3.3mph	02:45:42.916	
				11.64	00:33:23.349	17:12	3.5mph	03:19:06.265	
				13.58	00:36:24.465	18:46	3.2mph	03:55:30.730	
				15.52	00:37:54.812	19:32	3.1mph	04:33:25.542	
				17.46	00:36:22.717	18:45	3.2mph	05:09:48.259	
				19.4	00:39:39.173	20:26	2.9mph	05:49:27.432	
				21.34	00:41:24.922	21:20	2.8mph	06:30:52.354	
				23.28	00:37:02.663	19:05	3.1mph	07:07:55.017	
				25.22	00:36:29.550	18:48	3.2mph	07:44:24.567	
				27.16	00:37:03.510	19:06	3.1mph	08:21:28.077	
				29.1	00:39:21.901	20:17	3.0mph	09:00:49.978	
				31.04	00:37:44.997	19:27	3.1mph	09:38:34.975	
				32.89	00:42:29.896	21:54	2.7mph	10:21:04.871	
				34.92	00:42:45.364	22:02	2.7mph	11:03:50.235	
				36.86	00:43:13.988	22:17	2.7mph	11:47:04.223	
				38.8	00:47:05.185	24:16	2.5mph	12:34:09.408	
				40.74	00:41:32.156	21:24	2.8mph	13:15:41.564	
				42.68	00:44:01.646	22:41	2.6mph	13:59:43.210	
				44.62	00:44:05.420	22:43	2.6mph	14:43:48.630	
				46.56	00:42:46.628	22:03	2.7mph	15:26:35.258	
				48.5	00:43:15.951	22:18	2.7mph	16:09:51.209	
				50.44	00:43:09.742	22:14	2.7mph	16:53:00.951	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
40 LAUREN ZAMORA	ALPHARETTA, GA	24HRS	2434	Laps: 26 17:32:23.64	26	N/A	F	22	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:10.846	11:26	5.2mph	00:22:10.846	
				3.88	00:20:38.599	10:38	5.6mph	00:42:49.445	
				5.82	00:19:57.576	10:17	5.8mph	01:02:47.021	
				7.76	00:30:56.004	15:56	3.8mph	01:33:43.025	
				9.7	00:25:31.646	13:09	4.6mph	01:59:14.671	
				11.64	00:50:22.560	25:58	2.3mph	02:49:37.231	
				13.58	00:21:44.977	11:12	5.4mph	03:11:22.208	
				15.52	00:32:08.145	16:33	3.6mph	03:43:30.353	
				17.46	00:20:56.698	10:47	5.6mph	04:04:27.051	
				19.4	00:58:10.540	29:59	2.0mph	05:02:37.591	
				21.34	00:40:41.708	20:58	2.9mph	05:43:19.299	
				23.28	00:29:15.120	15:04	4.0mph	06:12:34.419	
				25.22	00:33:37.912	17:20	3.5mph	06:46:12.331	
				27.16	00:33:39.277	17:20	3.5mph	07:19:51.608	
				29.1	00:44:23.535	22:53	2.6mph	08:04:15.143	
				31.04	01:00:02.221	30:56	1.9mph	09:04:17.364	
				32.89	00:38:21.411	19:46	3.0mph	09:42:38.775	
				34.92	01:10:30.965	36:20	1.7mph	10:53:09.740	
				36.86	00:38:21.577	19:46	3.0mph	11:31:31.317	
				38.8	00:43:40.961	22:31	2.7mph	12:15:12.278	
				40.74	00:59:27.305	30:38	2.0mph	13:14:39.583	
				42.68	00:44:12.209	22:47	2.6mph	13:58:51.792	
				44.62	00:45:54.378	23:39	2.5mph	14:44:46.170	
				46.56	01:07:42.627	34:54	1.7mph	15:52:28.797	
				48.5	00:47:06.936	24:17	2.5mph	16:39:35.733	
				50.44	00:52:47.912	27:13	2.2mph	17:32:23.645	

41 KERRI HASKINS	DANVILLE, NH	24HRS	2441	Laps: 26 22:08:39.96	26	N/A	F	48	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:35:54.305	18:30	3.2mph	00:35:54.305	
				3.88	00:34:52.888	17:58	3.3mph	01:10:47.193	
				5.82	00:34:18.767	17:41	3.4mph	01:45:05.960	
				7.76	00:36:03.628	18:35	3.2mph	02:21:09.588	
				9.7	00:37:08.032	19:08	3.1mph	02:58:17.620	
				11.64	00:36:54.241	19:01	3.2mph	03:35:11.861	
				13.58	00:31:15.315	16:06	3.7mph	04:06:27.176	
				15.52	00:34:24.032	17:43	3.4mph	04:40:51.208	
				17.46	00:35:31.614	18:18	3.3mph	05:16:22.822	
				19.4	00:32:06.897	16:33	3.6mph	05:48:29.719	
				21.34	00:51:29.970	26:32	2.3mph	06:39:59.689	
				23.28	00:31:52.581	16:25	3.7mph	07:11:52.270	
				25.22	00:34:49.202	17:56	3.3mph	07:46:41.472	
				27.16	00:34:42.656	17:53	3.4mph	08:21:24.128	
				29.1	00:32:35.036	16:47	3.6mph	08:53:59.164	
				31.04	00:37:36.835	19:23	3.1mph	09:31:35.999	
				32.89	00:49:46.341	25:39	2.3mph	10:21:22.340	
				34.92	00:45:28.994	23:26	2.6mph	11:06:51.334	
				36.86	01:51:47.470	57:37	1.0mph	12:58:38.804	
				38.8	00:46:21.958	23:54	2.5mph	13:45:00.762	
				40.74	00:46:06.439	23:46	2.5mph	14:31:07.201	
				42.68	01:15:55.638	39:08	1.5mph	15:47:02.839	
				44.62	00:44:33.668	22:58	2.6mph	16:31:36.507	
				46.56	03:05:31.339	35:38	0.6mph	19:37:07.846	
				48.5	00:43:41.768	22:31	2.7mph	20:20:49.614	
				50.44	01:47:50.353	55:35	1.1mph	22:08:39.967	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
42 CARL KIDWELL	LADSON, SC	24HRS	2448	Laps: 25 10:23:20.03	25	N/A	M	50	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:28.496	11:04	5.4mph	00:21:28.496	
				3.88	00:20:28.363	10:33	5.7mph	00:41:56.859	
				5.82	00:21:01.138	10:50	5.5mph	01:02:57.997	
				7.76	00:20:47.081	10:42	5.6mph	01:23:45.078	
				9.7	00:21:40.397	11:10	5.4mph	01:45:25.475	
				11.64	00:21:50.680	11:15	5.3mph	02:07:16.155	
				13.58	00:24:25.064	12:35	4.8mph	02:31:41.219	
				15.52	00:22:00.696	11:20	5.3mph	02:53:41.915	
				17.46	00:23:08.153	11:55	5.0mph	03:16:50.068	
				19.4	00:23:43.698	12:13	4.9mph	03:40:33.766	
				21.34	00:22:40.058	11:41	5.1mph	04:03:13.824	
				23.28	00:24:41.760	12:43	4.7mph	04:27:55.584	
				25.22	00:24:23.479	12:34	4.8mph	04:52:19.063	
				27.16	00:25:55.129	13:21	4.5mph	05:18:14.192	
				29.1	00:24:47.751	12:46	4.7mph	05:43:01.943	
				31.04	00:24:53.569	12:49	4.7mph	06:07:55.512	
				32.89	00:25:44.081	13:15	4.5mph	06:33:39.593	
				34.92	00:25:14.045	13:00	4.6mph	06:58:53.638	
				36.86	00:27:55.290	14:23	4.2mph	07:26:48.928	
				38.8	00:26:27.462	13:38	4.4mph	07:53:16.390	
				40.74	00:26:11.942	13:30	4.4mph	08:19:28.332	
				42.68	00:25:15.007	13:00	4.6mph	08:44:43.339	
				44.62	00:27:35.118	14:13	4.2mph	09:12:18.457	
				46.56	00:29:15.728	15:05	4.0mph	09:41:34.185	
				48.5	00:41:45.851	21:31	2.8mph	10:23:20.036	

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
43 JOSH EDWARDS	CHAPIN, SC	24HRS	2422	Laps: 23 14:02:03.16	23	N/A	M	39	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:20:14.223	10:25	5.8mph	00:20:14.223	
				3.88	00:21:35.347	11:07	5.4mph	00:41:49.570	
				5.82	00:22:51.953	11:47	5.1mph	01:04:41.523	
				7.76	00:22:26.311	11:34	5.2mph	01:27:07.834	
				9.7	00:25:00.021	12:53	4.7mph	01:52:07.855	
				11.64	00:24:02.960	12:23	4.8mph	02:16:10.815	
				13.58	00:23:24.602	12:04	5.0mph	02:39:35.417	
				15.52	00:25:49.267	13:18	4.5mph	03:05:24.684	
				17.46	00:27:07.703	13:59	4.3mph	03:32:32.387	
				19.4	00:26:28.935	13:39	4.4mph	03:59:01.322	
				21.34	00:27:29.046	14:10	4.2mph	04:26:30.368	
				23.28	00:27:13.076	14:01	4.3mph	04:53:43.444	
				25.22	00:32:32.839	16:46	3.6mph	05:26:16.283	
				27.16	00:32:12.573	16:36	3.6mph	05:58:28.856	
				29.1	00:31:53.019	16:26	3.7mph	06:30:21.875	
				31.04	00:48:24.563	24:57	2.4mph	07:18:46.438	
				32.89	00:43:12.227	22:16	2.7mph	08:01:58.665	
				34.92	03:04:50.420	35:16	0.6mph	11:06:49.085	
				36.86	00:36:21.962	18:44	3.2mph	11:43:11.047	
				38.8	00:28:59.652	14:56	4.0mph	12:12:10.699	
				40.74	00:36:27.951	18:47	3.2mph	12:48:38.650	
				42.68	00:41:44.320	21:30	2.8mph	13:30:22.970	
				44.62	00:31:40.191	16:19	3.7mph	14:02:03.161	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
44 EUGENE PUFF	MERIDIANVILLE, AL	24HRS	2439	Laps: 23 14:35:03.39	23	N/A	M	43	USA

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:22:03.904	11:22	5.3mph	00:22:03.904
3.88	00:23:26.936	12:05	5.0mph	00:45:30.840
5.82	00:24:12.596	12:28	4.8mph	01:09:43.436
7.76	00:26:07.320	13:27	4.5mph	01:35:50.756
9.7	00:27:51.060	14:21	4.2mph	02:03:41.816
11.64	00:30:14.773	15:35	3.8mph	02:33:56.589
13.58	00:36:44.754	18:56	3.2mph	03:10:41.343
15.52	00:33:58.918	17:31	3.4mph	03:44:40.261
17.46	00:35:23.030	18:14	3.3mph	04:20:03.291
19.4	00:37:14.142	19:11	3.1mph	04:57:17.433
21.34	00:47:33.153	24:30	2.4mph	05:44:50.586
23.28	00:40:04.552	20:39	2.9mph	06:24:55.138
25.22	00:45:37.368	23:31	2.6mph	07:10:32.506
27.16	00:32:57.952	16:59	3.5mph	07:43:30.458
29.1	00:34:44.692	17:54	3.4mph	08:18:15.150
31.04	00:39:57.453	20:35	2.9mph	08:58:12.603
32.89	00:57:29.004	29:37	2.0mph	09:55:41.607
34.92	00:34:48.744	17:56	3.3mph	10:30:30.351
36.86	00:38:15.599	19:43	3.0mph	11:08:45.950
38.8	00:39:24.631	20:18	3.0mph	11:48:10.581
40.74	00:36:35.520	18:51	3.2mph	12:24:46.101
42.68	01:13:32.026	37:54	1.6mph	13:38:18.127
44.62	00:56:45.265	29:15	2.1mph	14:35:03.392

45 RILEY FERGUSON		24HRS	2473	Laps: 21 13:22:02.05	21	N/A	M	15	
-------------------	--	-------	------	-------------------------	----	-----	---	----	--

<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
1.94	00:20:00.472	10:18	5.8mph	00:20:00.472
3.88	00:18:42.810	09:38	6.2mph	00:38:43.282
5.82	00:20:13.700	10:25	5.8mph	00:58:56.982
7.76	00:19:57.329	10:17	5.8mph	01:18:54.311
9.7	00:21:18.906	10:59	5.5mph	01:40:13.217
11.64	00:22:20.439	11:30	5.2mph	02:02:33.656
13.58	00:21:57.728	11:19	5.3mph	02:24:31.384
15.52	00:24:37.834	12:41	4.7mph	02:49:09.218
17.46	00:29:49.797	15:22	3.9mph	03:18:59.015
19.4	00:38:38.835	19:55	3.0mph	03:57:37.850
21.34	00:42:14.364	21:46	2.8mph	04:39:52.214
23.28	00:57:00.203	29:23	2.0mph	05:36:52.417
25.22	01:00:47.852	31:20	1.9mph	06:37:40.269
27.16	00:40:12.098	20:43	2.9mph	07:17:52.367
29.1	00:19:43.334	10:09	5.9mph	07:37:35.701
31.04	00:40:39.703	20:57	2.9mph	08:18:15.404
32.89	01:23:11.094	42:52	1.4mph	09:41:26.498
34.92	01:10:03.119	36:06	1.7mph	10:51:29.617
36.86	01:04:25.136	33:12	1.8mph	11:55:54.753
38.8	00:48:39.192	25:04	2.4mph	12:44:33.945
40.74	00:37:28.108	19:18	3.1mph	13:22:02.053

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
46 BJ TIMONER	RIO RANCHO,	24HRS	2460	Laps: 21 21:26:31.04	21	N/A	M	49	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:47:04.057	24:15	2.5mph	00:47:04.057
				3.88		00:54:23.868	28:02	2.1mph	01:41:27.925
				5.82		00:45:39.825	23:32	2.5mph	02:27:07.750
				7.76		00:47:52.640	24:40	2.4mph	03:15:00.390
				9.7		01:19:51.605	41:09	1.5mph	04:34:51.995
				11.64		00:56:59.992	29:22	2.0mph	05:31:51.987
				13.58		02:26:43.139	15:37	0.8mph	07:58:35.126
				15.52		00:45:50.697	23:37	2.5mph	08:44:25.823
				17.46		00:41:44.498	21:31	2.8mph	09:26:10.321
				19.4		00:50:35.298	26:04	2.3mph	10:16:45.619
				21.34		00:58:42.943	30:16	2.0mph	11:15:28.562
				23.28		01:05:35.992	33:48	1.8mph	12:21:04.554
				25.22		00:56:40.182	29:12	2.1mph	13:17:44.736
				27.16		00:51:08.634	26:21	2.3mph	14:08:53.370
				29.1		00:56:05.368	28:54	2.1mph	15:04:58.738
				31.04		00:52:00.086	26:48	2.2mph	15:56:58.824
				32.89		01:26:06.352	44:23	1.4mph	17:23:05.176
				34.92		00:43:26.641	22:23	2.7mph	18:06:31.817
				36.86		00:53:42.815	27:41	2.2mph	19:00:14.632
				38.8		01:29:55.886	46:21	1.3mph	20:30:10.518
				40.74		00:56:20.529	29:02	2.1mph	21:26:31.047
47 DENNIS HAFFORD	DECATUR, GA	24HRS	2446	Laps: 20 10:30:24.53	20	N/A	M	48	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:25:09.504	12:58	4.6mph	00:25:09.504
				3.88		00:24:50.466	12:48	4.7mph	00:49:59.970
				5.82		00:26:47.062	13:48	4.3mph	01:16:47.032
				7.76		00:33:28.904	17:15	3.5mph	01:50:15.936
				9.7		00:28:53.958	14:53	4.0mph	02:19:09.894
				11.64		00:32:01.860	16:30	3.6mph	02:51:11.754
				13.58		00:29:26.399	15:10	4.0mph	03:20:38.153
				15.52		00:28:23.810	14:38	4.1mph	03:49:01.963
				17.46		00:29:24.722	15:09	4.0mph	04:18:26.685
				19.4		00:27:10.787	14:00	4.3mph	04:45:37.472
				21.34		00:47:51.021	24:39	2.4mph	05:33:28.493
				23.28		00:29:22.071	15:08	4.0mph	06:02:50.564
				25.22		00:35:17.537	18:11	3.3mph	06:38:08.101
				27.16		00:30:07.665	15:31	3.9mph	07:08:15.766
				29.1		00:32:59.841	17:00	3.5mph	07:41:15.607
				31.04		00:27:53.382	14:22	4.2mph	08:09:08.989
				32.89		00:40:53.646	21:04	2.8mph	08:50:02.635
				34.92		00:36:40.772	18:54	3.2mph	09:26:43.407
				36.86		00:32:16.947	16:38	3.6mph	09:59:00.354
				38.8		00:31:24.183	16:11	3.7mph	10:30:24.537
48 GRADY GASTON	MONROE, NC	24HRS	2406	Laps: 20 11:41:32.26	20	N/A	M	29	USA
				<u>Split Description</u>		<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>
				1.94		00:21:09.815	10:54	5.5mph	00:21:09.815
				3.88		00:23:17.047	12:00	5.0mph	00:44:26.862
				5.82		00:20:26.084	10:32	5.7mph	01:04:52.946
				7.76		00:20:08.814	10:23	5.8mph	01:25:01.760
				9.7		00:23:40.730	12:12	4.9mph	01:48:42.490
				11.64		00:22:43.689	11:42	5.1mph	02:11:26.179
				13.58		00:19:13.841	09:54	6.1mph	02:30:40.020
				15.52		00:21:17.434	10:58	5.5mph	02:51:57.454
				17.46		00:28:01.894	14:26	4.2mph	03:19:59.348
				19.4		00:21:08.135	10:53	5.5mph	03:41:07.483
				21.34		00:32:03.365	16:31	3.6mph	04:13:10.848
				23.28		00:22:42.578	11:42	5.1mph	04:35:53.426
				25.22		00:20:43.298	10:40	5.6mph	04:56:36.724
				27.16		00:20:21.104	10:29	5.7mph	05:16:57.828
				29.1		00:19:24.711	10:00	6.0mph	05:36:22.539
				31.04		00:18:01.000	09:17	6.5mph	05:54:23.539
				32.89		01:33:10.149	48:01	1.2mph	07:27:33.688
				34.92		00:42:02.357	21:40	2.8mph	08:09:36.045
				36.86		02:46:31.394	25:50	0.7mph	10:56:07.439
				38.8		00:45:24.826	23:24	2.6mph	11:41:32.265

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
49 SEAN FRETWELL		24HRS	2463	Laps: 18 08:35:07.22	18	N/A	M	36	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:26:35.413	13:42	4.4mph	00:26:35.413	
				3.88	00:27:56.030	14:23	4.2mph	00:54:31.443	
				5.82	00:26:27.887	13:38	4.4mph	01:20:59.330	
				7.76	00:26:24.481	13:36	4.4mph	01:47:23.811	
				9.7	00:26:17.958	13:33	4.4mph	02:13:41.769	
				11.64	00:26:10.474	13:29	4.4mph	02:39:52.243	
				13.58	00:27:41.937	14:16	4.2mph	03:07:34.180	
				15.52	00:28:16.586	14:34	4.1mph	03:35:50.766	
				17.46	00:32:12.589	16:36	3.6mph	04:08:03.355	
				19.4	00:29:12.982	15:03	4.0mph	04:37:16.337	
				21.34	00:28:49.100	14:51	4.0mph	05:06:05.437	
				23.28	00:30:48.812	15:53	3.8mph	05:36:54.249	
				25.22	00:31:05.662	16:01	3.7mph	06:07:59.911	
				27.16	00:28:48.239	14:50	4.0mph	06:36:48.150	
				29.1	00:28:16.448	14:34	4.1mph	07:05:04.598	
				31.04	00:29:22.304	15:08	4.0mph	07:34:26.902	
				32.89	00:30:10.778	15:33	3.9mph	08:04:37.680	
				34.92	00:30:29.543	15:43	3.8mph	08:35:07.223	
50 ERIC BRUMBALOW	WAGENER, SC	24HRS	2438	Laps: 18 15:26:34.70	18	N/A	M	29	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:22.015	11:00	5.4mph	00:21:22.015	
				3.88	00:21:37.023	11:08	5.4mph	00:42:59.038	
				5.82	00:23:37.328	12:10	4.9mph	01:06:36.366	
				7.76	00:23:35.889	12:09	4.9mph	01:30:12.255	
				9.7	00:56:17.050	29:00	2.1mph	02:26:29.305	
				11.64	00:39:32.009	20:22	2.9mph	03:06:01.314	
				13.58	00:28:17.862	14:35	4.1mph	03:34:19.176	
				15.52	00:34:23.320	17:43	3.4mph	04:08:42.496	
				17.46	01:35:38.920	49:18	1.2mph	05:44:21.416	
				19.4	00:41:21.340	21:19	2.8mph	06:25:42.756	
				21.34	01:01:54.016	31:54	1.9mph	07:27:36.772	
				23.28	00:41:58.801	21:38	2.8mph	08:09:35.573	
				25.22	02:46:32.310	25:50	0.7mph	10:56:07.883	
				27.16	01:02:04.920	32:00	1.9mph	11:58:12.803	
				29.1	00:32:42.824	16:51	3.6mph	12:30:55.627	
				31.04	00:46:52.539	24:09	2.5mph	13:17:48.166	
				32.89	00:57:36.555	29:41	2.0mph	14:15:24.721	
				34.92	01:11:09.982	36:41	1.6mph	15:26:34.703	
51 PATRICK GAINES	TAYLORS, SC	24HRS	2462	Laps: 16 07:53:52.58	16	N/A	M	45	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:48.499	10:12	5.9mph	00:19:48.499	
				3.88	00:20:23.162	10:30	5.7mph	00:40:11.661	
				5.82	00:19:31.554	10:03	6.0mph	00:59:43.215	
				7.76	00:21:01.954	10:50	5.5mph	01:20:45.169	
				9.7	00:21:27.492	11:03	5.4mph	01:42:12.661	
				11.64	00:24:37.032	12:41	4.7mph	02:06:49.693	
				13.58	00:25:10.762	12:58	4.6mph	02:32:00.455	
				15.52	00:26:53.233	13:51	4.3mph	02:58:53.688	
				17.46	00:28:22.159	14:37	4.1mph	03:27:15.847	
				19.4	00:33:06.871	17:04	3.5mph	04:00:22.718	
				21.34	00:46:53.139	24:10	2.5mph	04:47:15.857	
				23.28	00:33:52.057	17:27	3.4mph	05:21:07.914	
				25.22	00:39:17.956	20:15	3.0mph	06:00:25.870	
				27.16	00:33:23.880	17:12	3.5mph	06:33:49.750	
				29.1	00:37:31.582	19:20	3.1mph	07:11:21.332	
				31.04	00:42:31.255	21:55	2.7mph	07:53:52.587	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
52 KAREN JACKSON	SANTEE, SC	24HRS	2449	Laps: 16 13:39:08.87	16	N/A	F	49	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:00.697	10:49	5.5mph	00:21:00.697	
				3.88	00:21:51.070	11:15	5.3mph	00:42:51.767	
				5.82	00:22:11.253	11:26	5.2mph	01:05:03.020	
				7.76	00:26:55.870	13:52	4.3mph	01:31:58.890	
				9.7	00:24:22.439	12:33	4.8mph	01:56:21.329	
				11.64	00:22:36.049	11:39	5.2mph	02:18:57.378	
				13.58	00:24:28.280	12:36	4.8mph	02:43:25.658	
				15.52	00:23:28.836	12:06	5.0mph	03:06:54.494	
				17.46	00:23:43.943	12:14	4.9mph	03:30:38.437	
				19.4	00:24:04.764	12:24	4.8mph	03:54:43.201	
				21.34	00:25:03.668	12:55	4.6mph	04:19:46.869	
				23.28	00:24:13.346	12:29	4.8mph	04:44:00.215	
				25.22	00:24:14.017	12:29	4.8mph	05:08:14.231	
				27.16	00:23:46.727	12:15	4.9mph	05:32:00.958	
				29.1	00:23:56.614	12:20	4.9mph	05:55:57.572	
				31.04	07:43:11.306	58:45	0.3mph	13:39:08.878	
53 ROBERT HANEY	MT. PLEASANT, SC	24HRS	2403	Laps: 14 09:59:19.03	14	N/A	M	55	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:47.743	11:14	5.3mph	00:21:47.743	
				3.88	00:24:44.556	12:45	4.7mph	00:46:32.299	
				5.82	00:31:28.328	16:13	3.7mph	01:18:00.627	
				7.76	00:29:13.624	15:03	4.0mph	01:47:14.251	
				9.7	00:30:29.392	15:43	3.8mph	02:17:43.643	
				11.64	00:32:38.526	16:49	3.6mph	02:50:22.169	
				13.58	00:30:20.088	15:38	3.8mph	03:20:42.257	
				15.52	00:29:50.044	15:22	3.9mph	03:50:32.301	
				17.46	00:57:29.453	29:38	2.0mph	04:48:01.754	
				19.4	01:09:44.205	35:56	1.7mph	05:57:45.959	
				21.34	00:52:03.768	26:50	2.2mph	06:49:49.727	
				23.28	01:13:07.146	37:41	1.6mph	08:02:56.873	
				25.22	01:11:20.761	36:46	1.6mph	09:14:17.634	
				27.16	00:45:01.399	23:12	2.6mph	09:59:19.033	
54 MICHELLE AUSTIN	MT. PLEASANT, SC	24HRS	2405	Laps: 13 09:16:36.69	13	N/A	F	46	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:46.418	11:13	5.3mph	00:21:46.418	
				3.88	00:24:45.278	12:45	4.7mph	00:46:31.696	
				5.82	00:31:28.853	16:13	3.7mph	01:18:00.549	
				7.76	00:29:13.202	15:03	4.0mph	01:47:13.751	
				9.7	00:30:32.674	15:44	3.8mph	02:17:46.425	
				11.64	00:32:35.443	16:47	3.6mph	02:50:21.868	
				13.58	00:30:05.553	15:30	3.9mph	03:20:27.421	
				15.52	01:27:32.828	45:07	1.3mph	04:48:00.249	
				17.46	00:29:11.255	15:02	4.0mph	05:17:11.504	
				19.4	00:40:34.974	20:55	2.9mph	05:57:46.478	
				21.34	00:52:03.549	26:50	2.2mph	06:49:50.027	
				23.28	01:13:10.356	37:43	1.6mph	08:03:00.383	
				25.22	01:13:36.312	37:56	1.6mph	09:16:36.695	
55 CANYON FRETWELL		24HRS	2471	Laps: 13 10:25:31.48	13	N/A	M	8	
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:19:34.106	10:05	5.9mph	00:19:34.106	
				3.88	00:20:30.796	10:34	5.7mph	00:40:04.902	
				5.82	00:26:05.473	13:26	4.5mph	01:06:10.375	
				7.76	00:29:07.330	15:00	4.0mph	01:35:17.705	
				9.7	00:29:43.979	15:19	3.9mph	02:05:01.684	
				11.64	00:33:38.125	17:20	3.5mph	02:38:39.809	
				13.58	00:33:54.989	17:29	3.4mph	03:12:34.798	
				15.52	02:07:43.642	05:50	0.9mph	05:20:18.440	
				17.46	00:33:56.902	17:29	3.4mph	05:54:15.342	
				19.4	00:56:20.793	29:02	2.1mph	06:50:36.135	
				21.34	01:18:14.559	40:19	1.5mph	08:08:50.694	
				23.28	01:02:39.665	32:18	1.9mph	09:11:30.359	
				25.22	01:14:01.121	38:09	1.6mph	10:25:31.480	

Farmdaze 24 Hour

Place Name	Hometown	Type	Bib #	Time	Laps	Speed	Sex	Age	ID Number
56 RACHEL VANE	SULLIVANS ISLAND, SC	24HRS	2458	Laps: 11 10:46:00.23	11	N/A	F	49	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:35:54.211	18:30	3.2mph	00:35:54.211	
				3.88	00:34:55.530	18:00	3.3mph	01:10:49.741	
				5.82	00:33:44.958	17:23	3.4mph	01:44:34.699	
				7.76	00:47:09.498	24:18	2.5mph	02:31:44.197	
				9.7	00:34:10.410	17:36	3.4mph	03:05:54.607	
				11.64	00:33:50.684	17:26	3.4mph	03:39:45.291	
				13.58	01:10:03.358	36:06	1.7mph	04:49:48.649	
				15.52	00:39:04.185	20:08	3.0mph	05:28:52.834	
				17.46	00:39:57.173	20:35	2.9mph	06:08:50.007	
				19.4	03:16:05.663	41:05	0.6mph	09:24:55.670	
				21.34	01:21:04.562	41:47	1.4mph	10:46:00.232	
57 CHRISTIE PUFF	MERIDIANVILLE, AL	24HRS	2433	Laps: 11 22:35:14.18	11	N/A	F	44	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:35:55.375	18:31	3.2mph	00:35:55.375	
				3.88	00:37:49.203	19:29	3.1mph	01:13:44.578	
				5.82	00:49:36.718	25:34	2.3mph	02:03:21.296	
				7.76	00:44:29.732	22:56	2.6mph	02:47:51.028	
				9.7	00:59:51.456	30:51	1.9mph	03:47:42.484	
				11.64	00:57:10.636	29:28	2.0mph	04:44:53.120	
				13.58	01:15:48.103	39:04	1.5mph	06:00:41.223	
				15.52	02:09:20.973	06:40	0.9mph	08:10:02.196	
				17.46	01:52:31.814	58:00	1.0mph	10:02:34.010	
				19.4	03:35:45.936	51:13	0.5mph	13:38:19.946	
				21.34	08:56:54.242	36:45	0.2mph	22:35:14.188	
58 JUSTIN GOMORI		24HRS	2474	Laps: 10 10:56:06.44	10	N/A	M	29	
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:21:58.541	11:19	5.3mph	00:21:58.541	
				3.88	00:20:59.690	10:49	5.5mph	00:42:58.231	
				5.82	00:41:30.525	21:23	2.8mph	01:24:28.756	
				7.76	01:01:59.381	31:57	1.9mph	02:26:28.137	
				9.7	00:39:31.270	20:22	2.9mph	03:05:59.407	
				11.64	00:31:38.953	16:18	3.7mph	03:37:38.360	
				13.58	02:06:40.910	05:18	0.9mph	05:44:19.270	
				15.52	00:41:21.017	21:18	2.8mph	06:25:40.287	
				17.46	04:01:14.028	04:21	0.5mph	10:26:54.315	
				19.4	00:29:12.128	15:03	4.0mph	10:56:06.443	
59 SARAH SNYDER	DAHLONEGA, GA	24HRS	2445	Laps: 7 02:49:22.62	7	N/A	F	37	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:22:25.381	11:33	5.2mph	00:22:25.381	
				3.88	00:20:26.814	10:32	5.7mph	00:42:52.195	
				5.82	00:21:04.630	10:51	5.5mph	01:03:56.825	
				7.76	00:19:20.523	09:58	6.0mph	01:23:17.348	
				9.7	00:25:08.138	12:57	4.6mph	01:48:25.486	
				11.64	00:23:58.193	12:21	4.9mph	02:12:23.679	
				13.58	00:36:58.945	19:03	3.1mph	02:49:22.624	
60 TRAIL FRETWELL		24HRS	2472	Laps: 4 03:35:49.25	4	N/A	M	6	
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:20:37.764	10:38	5.6mph	00:20:37.764	
				3.88	00:22:07.597	11:24	5.3mph	00:42:45.361	
				5.82	01:04:26.894	33:13	1.8mph	01:47:12.255	
				7.76	01:48:36.995	55:59	1.1mph	03:35:49.250	
61 MILES MOORE	MOUNT PLEASANT, SC	24HRS	2412	Laps: 3 12:45:45.03	3	N/A	M	3	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	00:45:48.132	23:36	2.5mph	00:45:48.132	
				3.88	01:52:17.285	57:52	1.0mph	02:38:05.417	
				5.82	10:07:39.613	13:14	0.2mph	12:45:45.030	
62 CALVIN HERSH	SEATTLE, WA	24HRS	2432	Laps: 1 04:39:20.93	1	N/A	M	3	USA
				<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>	<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	<u>Cummulative</u>	
				1.94	04:39:20.932	23:59	0.4mph	04:39:20.932	